

ASA BANKA D.D. SARAJEVO

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila
31. decembra 2025. i Izvještaj nezavisnog revizora

Sadržaj

	<i>Stranica</i>
Odgovornost za finansijske izvještaje	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2 - 5
Finansijski izvještaji:	
Bilans uspjeha	6
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	7
Izvještaj o finansijskom položaju	8
Izvještaj o novčanim tokovima	9
Izvještaj o promjenama na kapitalu	10
Napomene uz finansijske izvještaje	11 - 57

Odgovornost za finansijske izvještaje

Uprava je dužna osigurati da za svaki finansijski period budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja ASA Banke d.d. Sarajevo ("Banka"), kao i rezultate njenog poslovanja za taj period, odnosno u skladu s zakonskom računovodstvenom regulativom koja se primjenjuje na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon provedbe odgovarajuće analize, Uprava opravdano očekuje da će Banka u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima, te
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Banka nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevara i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave


Samir Mustafić
Predsjednik Uprave




Davor Tomić
Član Uprave

ASA Banka d.d. Sarajevo
Trg međunarodnog prijateljstva 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

18. februar 2026. godine

Izveštaj nezavisnog revizora

Dioničarima ASA Banke d.d. Sarajevo

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja ASA Banke d.d. Sarajevo (Banka), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2025. godine, bilans uspjeha i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o novčanim tokovima za godinu koji je tada završila, te napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i fer, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Banke na dan 31. decembra 2025. godine, bilans uspjeha i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, te njegove novčane tokove za godinu koja je tada završila i sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u odjeljku o revizorskim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Banke u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom), kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Procjena umanjavanja vrijednosti za kreditna potraživanja

Za računovodstvene politike vidjeti Napomenu Umanjenje vrijednosti finansijske imovine u *Odjeljku 3 Temelj za prezentiranje i sažetak računovodstvenih politika*. Za više informacija o ključnom revizorskom pitanju vidjeti Napomenu Gubici od umanjavanja vrijednosti kredita i potraživanja u *Odjeljku 4 Značajne računovodstvene procjene i ključni izvori procjene neizvjesnosti*.

Na dan 31. decembra 2025. godine bruto knjigovodstvena vrijednost kredita klijentima iznosila je 2.390.917 hiljada KM. Pripadajuća rezervisanja za umanjavanje vrijednosti iznosila su 71.468 hiljada KM.

Kreditni rizik jedan je od najvažnijih finansijskih rizika kojima je Banka izložena u svom poslovanju. Utvrđivanje odgovarajućih metoda i modela za mjerenje i upravljanje kreditnim rizikom, od strane Uprave, predstavlja stoga jedno od najvažnijih područja pri očuvanju kapitala Banke. Kao dio procesa upravljanja kreditnim rizikom, priznavanje odgovarajućih rezervisanja za umanjavanje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke po kreditima klijentima predstavljaju ključna razmatranja za Upravu Banke.

Ključna revizijska pitanja (nastavak):

Procjena umanjenja vrijednosti za kreditna potraživanja (nastavak)

Pri određivanju trenutka i iznosa umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke po kreditima klijentima, Uprava Banke koristi statističke modele te vrši procjene u pogledu sljedećih područja:

- Korištenje historijskih podataka u procesu određivanja rizičnih parametara;
- Procjena kreditnog rizika izloženosti;
- Procjena dodjele nivoa kreditnog rizika;
- Procjena značaja naknadnih promjena kreditnog rizika u svrhu utvrđivanja značajnog povećanja kreditnog rizika, što dovodi do promjena u nivoima rizika i potrebnog mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka kroz životni vijek;
- Očekivani budući novčani tokovi iz poslovanja;
- Vrednovanje kolaterala i procjena perioda realizacije.

Budući da određivanje odgovarajućih rezervisanja za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke po kreditima klijentima zahtijeva korištenje složenih modela i u određenoj mjeri procjene Uprave, na sam proces mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka Uprava može imati određenog uticaja. Ova činjenica, dovela je do zaključka da rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke po kreditima klijentima bude naše ključno revizijsko pitanje tokom naše revizije finansijskih izvještaja Banke za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine.

Kako smo pristupili ključnom revizijskom pitanju tokom naše revizije

Kako bismo adresirali rizike povezane s ispravkom vrijednosti za očekivane kreditne gubitke po finansiranjima i potraživanjima, koji su identifikovani kao ključna revizijska pitanja, osmislili smo revizijske postupke koji su nam omogućili da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza za svoj zaključak. Obavili smo sljedeće revizijske postupke u odnosu na područje finansiranja:

- Pregled i provjera metodologije Banke za priznavanje ispravki vrijednosti za očekivane kreditne gubitke i poređenje pregledane metodologije sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom za banke u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- Sticanje razumijevanja kontrolnog okruženja i internih kontrola koje je uspostavila Uprava u procesu mjerenja ispravke vrijednosti za očekivane kreditne gubitke, uključujući korištene aplikacije i alate, i pripadajuće interne kontrole;
- Ocjena dizajna i ispitivanje primjene identifikovanih internih kontrola relevantnih za postupak mjerenja ispravke vrijednosti za očekivane kreditne gubitke;
- Testiranje operativne učinkovitosti identifikovanih relevantnih kontrola.

Provođenje dokaznog testiranja nad priznavanjem i mjerenjem umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke na odabranom uzorku kredita klijentima raspoređenih u Stage 1 i Stage 2 kreditnog rizika, izvršeno je sa naglaskom na:

- Modele koji se primjenjuju u fazi dodjele nivoa kreditnog rizika;
- Pretpostavke koje Uprava koristi u modelima mjerenja očekivanog kreditnog gubitka;
- Kriterije koji se koriste za utvrđivanje značajnog povećanja kreditnog rizika;
- Pretpostavke koje se primjenjuju za izračun vjerovatnoće neispunjavanja obaveze kroz životni vijek;
- Metode primijenjene za izračun gubitka u slučaju neispunjavanja obaveze;
- Primijenjene metode za uključivanje podataka koji se odnose na buduće događaje.

Provođenje dokaznog testiranja nad priznavanjem i mjerenjem umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke na odabranom uzorku pojedinačno procijenjenih neprihodujućih kredita klijentima raspoređenih u Stage 3 kreditnog rizika, koje je uključivalo:

- Procjenu bilansa stanja i uspjeha komitenta prema najnovijim finansijskim izvještajima i dostupnim informacijama;

Kako smo pristupili ključnom revizijskom pitanju tokom naše revizije (nastavak)

- Kritičku procjenu prosudbi i pretpostavki primijenjenih u izračunu i mjerenju očekivanih budućih novčanih tokova iz poslovanja, uzimajući u obzir utvrđeno finansijsko stanje i uspješnost komitenta;
- Pregled i kritičku analizu procijenjene vrijednosti kolaterala i procijenjenog perioda realizacije, uključujući kritičku procjenu diskontnih stopa korištenih u procjeni očekivanih novčanih tokova iz poslovanja i/ili kolaterala i ponovni izračun očekivanih kreditnih gubitaka primjenom vlastite prosudbe i pretpostavki o izračunu i poređenje dobivenih rezultata gubitaka od umanjenja po pojedinim uzorcima kredita klijentima s onima koje je Banka osigurala.

Ostale informacije

Menadžment je odgovoran za ostale informacije. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, ostale informacije sadrže Izvještaj o poslovanju i pravila korporativnog upravljanja. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti.

Odgovornosti menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Banke da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Banku ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje internih kontrola.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)

- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Banke.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Banke da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u godišnjim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje.

Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Banka prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvještaju nezavisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju nezavisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog saopštavanja.

Angažirani partner u reviziji koja ima za posljedicu ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lejla Kaknjo.


BDO BH d.o.o.



Lejla Kaknjo, direktor i ovlašteni revizor



BDO BH d.o.o.
Sarajevo
Društvo za reviziju



Aida Čančar, ovlašteni revizor

Sarajevo, 18. februar 2026. godine

Bilans uspjeha
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Napomene	2025.	2024.
Prihodi od kamata	5	111.401	101.854
Rashodi od kamata	6	(24.279)	(18.959)
Neto prihodi od kamata		87.122	82.895
Prihodi od naknada i provizija	7	46.918	43.760
Rashodi od naknada i provizija	8	(5.434)	(5.225)
Neto prihodi od naknada i provizija		41.484	38.535
Ostali dobici	9	17.079	7.299
Ostali operativni prihod	10	3.060	5.545
Prihodi iz redovnog poslovanja		148.745	134.274
Troškovi zaposlenih	11	(29.608)	(29.123)
Trošak amortizacije	23	(8.232)	(7.709)
Ostali administrativni troškovi	12	(33.956)	(31.024)
Operativni rashodi		(71.796)	(67.856)
DOBIT PRIJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I POREZA NA DOBIT		76.949	66.418
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja, neto	13	(5.620)	(5.413)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		71.329	61.005
Porez na dobit	14	(6.419)	(5.297)
Dobit po osnovu povećanja odloženih poreskih sredstava	14	276	126
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		65.186	55.834
Zarada po dionici - osnovna i razrijeđena (u KM)	15	20,77	17,79

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. decembra 2025.
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Napomene	2025.	2024.
Neto dobit		65.186	55.834
Ostala sveobuhvatna dobit:			
<i>Stavke koje mogu biti reklasifikovane kroz bilans uspjeha:</i>			
Promjene fer vrijednosti dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira	20	52	(79)
UKUPNO SVEOBUHVATNA DOBIT		65.238	55.755

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izvještaj o finansijskom položaju
na dan 31. decembra 2025. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Napomene	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
IMOVINA			
Novac i novčani ekvivalenti	16	834.083	870.959
Obavezna rezerva kod Centralne banke BiH	17	291.062	272.798
Dati krediti i potraživanja po amortiziranom trošku	18	2.319.449	1.965.504
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	19	10.260	19.501
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	20	33.005	27.708
Dužnički instrumenti po amortiziranom trošku	21	135.113	73.220
Ostala imovina i potraživanja, neto	22	25.026	27.570
Materijalna i nematerijalna imovina	23	82.585	78.664
Odgodena porezna imovina	14	1.038	762
UKUPNA IMOVINA		3.731.621	3.336.686
OBAVEZE			
Obaveze prema drugim bankama	24	52.201	58.896
Obaveze za primljene depozite	25	3.126.725	2.845.830
Obaveze po izdatim obveznicama	26	60.069	-
Subordinirani dug	27	1.432	1.432
Obaveze po najmovima	28	5.842	6.883
Ostale obaveze	29	47.365	18.033
Rezervisanja	30	4.670	5.513
Ukupne obaveze		3.298.304	2.936.587
KAPITAL			
Dionički kapital	31	313.873	313.873
Rezerve		31.595	20.428
Revalorizacija rezerve - finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD		274	222
Akumulirana dobit		87.575	65.576
Ukupni kapital		433.317	400.099
UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL		3.731.621	3.336.686

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izveštaj o novčanim tokovima
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	2025.	2024.
Poslovne aktivnosti		
Dobit prije oporezivanja	71.329	61.005
Usklađenja:		
Amortizacija	8.232	7.709
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja, neto	5.620	5.413
Povećanje odgođene porezne imovine, neto	(276)	(126)
Dobici od prodaje materijalne, nematerijalne i stečene imovine, neto	(1.763)	(1.683)
Efekti promjena fer vrijednosti finansijske imovine po FVBU	(236)	1.894
Prihodi od kamata od finansijske imovine FVOSD priznati u bilansu uspjeha	(587)	(592)
Prihodi od kamata od finansijske imovine po AT priznat u bilansu uspjeha	(4.708)	(2.161)
Rashodi od kamata po osnovu izdatih obveznica	2.781	-
Dobici od prodaje finansijske imovine po FVOSD	(7.557)	-
Usklađenje po osnovu konačne porezne obaveze prethodne godine	-	(5)
Promjene u imovini i obavezama:		
Povećanje potraživanja od Centralne banke BiH	(18.282)	(25.024)
Neto povećanje kredita datih klijentima, prije rezervisanja	(356.213)	(196.269)
Neto povećanje ostale imovine, prije rezervisanja	(2.534)	(4.743)
Neto povećanje obaveza za primljene depozite	280.895	263.853
Neto povećanje obaveza po osnovu izdatih obveznica	60.069	-
Neto (smanjenje)/povećanje obaveza prema bankama	(6.695)	26.476
Neto povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza	25.638	(2.511)
Neto smanjenje rezervisanja	(2.276)	(2.998)
Plaćeni porez na dobit	(2.738)	(4.669)
NETO NOVAC OSTVAREN U POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA	50.699	125.569
Ulagačke aktivnosti		
Odlivi od finansijske imovine po amortiziranom trošku, neto	(57.228)	(45.546)
Prilivi po osnovu kupovine i prijenosa finansijske imovine po FVOSD, neto	2.907	1.148
Prilivi/(odlivi) po osnovu prodaje/(kupovine) i prijenosa finansijske imovine po FV BU	9.457	(369)
Prilijene dividende	720	1.226
Nabavka materijalne i nematerijalne imovine	(12.449)	(19.731)
Primici od prodaje materijalne imovine	2.059	1.781
NETO NOVAC KORIŠTEN U ULAGAČKIM AKTIVNOSTIMA	(54.534)	(61.491)
Finansijske aktivnosti		
Otplata obaveza po najmovima	(1.041)	(1.446)
Isplata dividende	(32.000)	(22.000)
NETO NOVAC KORIŠTEN U FINANSIJSKIM AKTIVNOSTIMA	(33.041)	(23.446)
NETO (SMANJENJE)/POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	(36.876)	40.632
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	870.959	830.327
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE	834.083	870.959

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Izvjestaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2025.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Dionički kapital	Vlastite dionice	Rezerve	Revalorizacione rezerve finansijske imovine po FVOSD	Akumulirana dobit	Ukupno
Stanje na dan 31. decembar 2023.	313.873	-	11.227	112	41.159	366.371
Neto dobitak	-	-	-	-	55.834	55.834
Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	-	-	-	110	(189)	(79)
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	110	55.645	55.755
Raspored dobiti u skladu sa Skupštinskom odlukom	-	-	9.201	-	(9.201)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	(22.000)	(22.000)
Prenos na bilans uspjeha po osnovu dospijeća dužničkih vrijednosnih papira	-	-	-	-	(22)	(22)
Usklađenje po osnovu konačne porezne obaveze prethodne godine	-	-	-	-	(5)	(5)
Stanje na dan 31. decembar 2024.	313.873	-	20.428	222	65.576	400.099
Neto dobitak	-	-	-	-	65.186	65.186
Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	-	-	-	52	-	52
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	52	65.186	65.238
Raspored dobiti u skladu sa Skupštinskom odlukom	-	-	11.167	-	(11.167)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	(32.000)	(32.000)
Prenos na bilans uspjeha po osnovu dospijeća dužničkih vrijednosnih papira	-	-	-	-	(20)	(20)
Stanje na dan 31. decembra 2025.	313.873	-	31.595	274	87.575	433.317

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

1. OPĆI PODACI

ASA Banka d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Trg međunarodnog prijateljstva broj 25, Sarajevo, posluje od 30. septembra 2016. godine. Banka je upisana u Registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu 1. decembra 2022. godine Rješenjem br. 065-0-Reg-22-004501.

Banka obavlja slijedeće poslove:

- primanje i polaganje depozita, ili drugih sredstava sa obavezom vraćanja;
- davanje i uzimanje kredita i zajmova,
- izdavanje garancija i svih oblika jemstva,
- usluge unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa novca u skladu sa posebnim propisima,
- kupovina i prodaja strane valute i plemenitih metala,
- izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući platne kartice, putne i bankarske čekove),
- finansijski lizing,
- kupovina, prodaja i naplata potraživanja (faktoring, forfeting i dr.),
- učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca za svoj ili tuđi račun,
- kupovina i prodaja vrijednosnih papira (brokersko - dilerskih poslova),
- upravljanje portfoliom vrijednosnih papira i drugim vrijednostima,
- poslovi podrške tržištu vrijednosnih papira, poslovi agenta i preuzimanja emisije u skladu sa propisima koje uređuje tržište vrijednosnih papira,
- poslovi investicionog savjetovanja i skrbnički poslovi,
- usluge finansijskog menadžmenta i savjetovanja,
- usluge prikupljanja podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih lica koji samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost,
- usluge iznajmljivanja sefova,
- posredovanje u poslovima osiguranja, u skladu s propisima koji uređuju posredovanje u osiguranju osim u osiguranju od odgovornosti za motorna vozila,
- druge poslove, koji predstavljaju podršku konkretnim bankarskim poslovima.

Nadzorni odbor i Uprava

Nadzorni odbor (mandat: 01.07.2023. - 01.07.2027.)

Samir Redžepović	Predsjednik
Sead Aganspahić	Član
Ibrahim Fazlić	Član
Dženan Prevljak	Član
Arif Brkić	Nezavisni član
Kemal Kozarić	Nezavisni član
Rusmir Pašić	Član (od 21.03.2024. godine)

Uprava (mandat 01.12.2022. - 01.12.2026.)

Samir Mustafić	Predsjednik Uprave Banke
Edina Vuk	Član Uprave Banke
Davor Tomić	Član Uprave Banke
Aldijana Rakić	Član Uprave Banke
Hasan Hasić	Član Uprave Banke (od 01.04.2023. godine)

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA

2.1 Standardi i tumačenja na snazi sa tekući period

Sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja, izdani od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, na snazi su za tekući period:

- Izmjena MRS-a 21: Učinci promjena deviznih kurseva - nedostatak zamjenjivosti (na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2025. ili nakon tog datuma).

2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni a nisu još usvojeni

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja su objavljeni, ali nisu još na snazi:

- Izmjene MSFI 9 i MSFI 7 u vezi s klasifikacijom i mjerenjem finansijskih instrumenata (na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2026. ili nakon tog datuma),
- Izmjene MSFI-ja 9 i MSFI-ja 7 u vezi s ugovorima o kupovini električne energije (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. januara 2026. ili nakon tog datuma),
- Godišnja unaprijeđenja MSFI - izdanje 11,
- MSFI 18 Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima (na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. ili nakon tog datuma),
- MSFI 19 Društva kćeri bez javne odgovornosti: objave (na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. ili nakon tog datuma).

Banka je izabrala da ne usvoji ove standarde, izmjene i tumačenje prije nego oni stupe na snagu. Banka predviđa da usvajanje ovih standarda, izmjena i tumačenja neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Banke u periodu inicijalne primjene.

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Izjava o usklađenosti

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI") koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. U skladu sa članom 42. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, pravna lica su dužna sačiniti Izvještaj o poslovanju koji daje objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se pravno lice suočilo. Kada su u pitanju lokalni regulatorni zahtjevi, organi upravljanja Banke su također zaprimili i razmatrali informacije vezano za procjenu učinkovitosti kontrolnih funkcija u Banci, uključujući adekvatnost procesa. Uprava i Nadzorni odbor su potvrdili ispravnost aktivnosti koje su te funkcije vršile. Organi upravljanja Banke, usvajanjem operativnih izvještaja i izvještaja nezavisnih eksternih revizora, potvrdili su aktivnosti Uprave, i ocijenili ih usklađenim sa zakonima, internim dokumentima, odlukama, politikama, procedurama i programima. Nadzorni odbor Banke je izvršio i primijenio sve potrebne aktivnosti putem svojih pod-odbora, koji su održavali svoje redovne sjednice tokom godine i pravovremeno informirali Nadzorni odbor o svojim aktivnostima.

Vremenska neograničenost poslovanja

Finansijski izvještaji su sačinjeni pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, što podrazumijeva da će Banka nastaviti sa poslovnim aktivnostima u predvidivoj budućnosti, te biti sposobna realizovati potraživanja i podmiriti obaveze u normalnom toku poslovanja.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Osnova mjerenja

Finansijski izvještaji Banke pripremljeni su u skladu sa zakonskim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine („F BiH“), a koji se temelji na Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakonu o bankama FBiH i podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo FBiH usvojenim na osnovu spomenutih zakona.

- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH utvrđuje pripremu finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“).
- Zakonom o bankama FBiH utvrđena je priprema godišnjih finansijskih izvještaja u skladu s prethodno spomenutim Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim pod oba zakona.
- Agencija za bankarstvo FBiH usvojila je Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (dalje u tekstu: Odluka) koja se primjenjuje od 1. januara 2020. godine i koja rezultira određenim razlikama koje proizlaze iz izračuna ispravke vrijednosti za kreditne gubitke primjenom minimalnih stopa utvrđenih Odlukom, a koje MSFI 9 ne zahtijeva: „Finansijski instrumenti“ („MSFI 9“).
- Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i ostale finansijske institucije („Službene novine“ FBiH 81/21), Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i ostale finansijske institucije („Službene novine“ FBiH 81/21) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i ostale finansijske institucije („Službene novine“ FBiH 102/22). Navedeni pravilnici propisuju formu izvještaja o finansijskom položaju, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu. Ovi lokalni propisi koji uređuju mjerenje i prezentaciju finansijskih izvještaja imaju prednost u odnosu na zahtjeve definisane u tom pogledu MSFI koje objavljuje Savez.

Odluka također utječe na procjenu nefinansijske imovine proizašle iz kreditnih transakcija (stečena materijalna imovina čija je procjena u okviru drugih relevantnih MSFI-ja).

Na dan 31. decembra 2025. godine, Banka je izvršila analizu umanjenja vrijednosti i prema Odluci i prema MSFI, te utvrdila da su razlike nematerijalne u odnosu na finansijske izvještaje.

Osnova prezentiranja

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, osim za određene finansijske instrumente koji se mjere po fer vrijednostima na kraju svakog izvještajnog perioda. Historijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu. Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prijenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum mjerenja, bez obzira na to je li ta cijena direktno uočljiva ili procijenjena koristeći drugu tehniku procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine ili obaveza, Banka uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza kada bi učesnici na tržištu uzeli u obzir ove karakteristike kod određivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerenja. Fer vrijednost za mjerenje i/ili za svrhu objavljivanja u ovim finansijskim izvještajima je određena na takvoj osnovi, osim za mjerenja koja imaju neke sličnosti u fer vrijednosti, ali nisu fer vrijednosti, kao što je vrijednost u upotrebi prema MRS 36.

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Osnova prezentiranja (nastavak)

Osim toga za potrebe finansijskog izvještavanja, pokazatelji fer vrijednosti su podijeljeni na nivoe 1, 2 ili 3 na temelju stepena do kojeg je vrednovanje fer vrijednosti moguće posmatrati i prema značaju vrednovanja fer vrijednosti u cijelosti, kako slijedi:

- Nivo 1 ulazni podaci su kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze kojima Banka / Banka može pristupiti na datum mjerenja; pokazatelji fer vrijednosti su izvedeni iz cijena koje kotiraju na aktivnim tržištima;
- Nivo 2 ulazni podaci, osim onih kotiranih cijena koje su uključene u Nivo 1, koji su uočljivi za imovinu ili obaveze, bilo direktno ili indirektno; i
- Nivo 3 ulazni podaci su neuočljivi ulazni podaci za imovinu ili obaveze.

Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Banke. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM). Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave korištenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utječu na primjenu računovodstvenih politika, te objavljene iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda. Stvarni rezultati mogu biti različiti od tih procjena. Procjene i povezane pretpostavke redovno se pregledavaju.

Promjene računovodstvenih procjena priznaju se u periodu u kojem su procjene promijenjene, te eventualno budućim periodima, ako utiču i na njih. Informacije o područjima sa značajnom neizvjesnošću u procjenama i kritičnim prosudbama u primjeni računovodstvenih politika, koje imaju najznačajniji uticaj na iznose objavljene u ovim finansijskim izvještajima objavljene su u Napomeni 4. Računovodstvene politike navedene u nastavku dosljedno su primjenjivane na sve periode prikazane u ovim finansijskim izvještajima.

Prihodi i rashodi od kamata

Prihodi i rashodi od kamata priznaju se u bilansu uspjeha za obračunski period na koji se odnosi metodom efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa je stopa koja diskontuje procijenjene buduće novčane tokove finansijske imovine ili obaveze kroz očekivano trajanje finansijskog instrumenta (ili ako je prikladno kraći period) do njegove knjigovodstvene vrijednosti. Prihodi od kamata obračunavaju se na bruto knjigovodstveni iznos finansijskog instrumenta za Stage 1 i Stage 2, dok za Stage 3 Banka prihod od kamata obračunava na neto amortizirani iznos finansijskog instrumenta.

Za POCI imovinu, prihodi od kamata se obračunavaju primjenom prilagođene efektivne kamatne stope na neto amortizirani iznos.

Kalkulacija efektivne kamatne stope uključuje sve plaćene ili primljene transakcijske troškove, naknade i poene, koji su sastavni dio efektivne kamatne stope. Transakcijski troškovi uključuju sve inkrementalne troškove, koji nastaju direktno u vezi s izdavanjem ili sticanjem finansijske imovine ili finansijske obaveze.

Prihodi i rashodi od naknada i provizija

Naknade i provizije sastoje se uglavnom od provizija u domaćem i inostranom platnom prometu, te naknada za odobrenje garancija i drugih kreditnih instrumenata Banke. Provizije od platnog prometa priznaju se u periodu u kojem su usluge pružene.

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Oporezivanje

Poreski rashod s temelja poreza na dobit jest zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgođenih poreza. Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u bilansu uspjeha jer uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Banke izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno u postupku donošenja na datum izvještajnog perioda. Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat temeljem razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti a obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju.

Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine procjenjuje se na svaki datum izvještajnog perioda i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerovatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela iznosa poreske imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret glavnice, u kojem slučaju se i odgođeni porez također iskazuje u okviru glavnice. Odgođena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista poreska vlast i ako Banka namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.

Novac i novčani ekvivalenti

Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju sredstva kod Centralne banke Bosne i Hercegovine ("CBBH"), stanja na žiro računima kod drugih banaka i novac u blagajnama. Novac i novčani ekvivalenti isključuju obaveznu minimalnu rezervu kod CBBH, budući da sredstva obavezne rezerve nisu na raspolaganju Banci u njenom svakodnevnom poslovanju. Obavezna minimalna rezerva kod CBBH je iznos koji su obavezne izdvajati sve poslovne banke koje imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini.

Finansijski instrumenti

Inicijalno priznavanje i mjerenje

Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Banka postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument, odnosno kada se odobrena novčana sredstva po kreditima klijentima prenesu na njihove račune ili novčana sredstva iz obaveza po depozitima prenesu na Banku.

Klasifikacija finansijskih instrumenata po početnom priznavanju zavise od ugovorenih uslova i poslovnog modela za upravljanje instrumentima. Finansijska imovina i obaveze inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, izuzev onih koji se vrednuju po FVBU. Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine, odnosno nastanku finansijske obaveze (izuzev finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha), dodaju se, odnosno oduzimaju, od fer vrijednosti finansijske imovine, odnosno finansijskih obaveza, pri početnom priznavanju.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Finansijski instrumenti (nastavak)

Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha odmah se priznaju u bilansu uspjeha. Finansijske obaveze, osim garancija i preuzetih obaveza, su mjerene po amortiziranom trošku ili fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska imovina po amortiziranom trošku

Banka mjeri finansijsku imovinu po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, ukoliko su ispunjena oba slijedeće navedena uvjeta:

- a) finansijsku imovinu se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijske imovine kako bi se naplatili ugovorni novčani tokovi i
- b) ugovornim uvjetima finansijske imovine nastaju na određeni datum novčani tokovi koji su samo plaćanja glavnice i kamate na glavicu izvanredno (SPPI).

Ovi uvjeti su detaljnije obrazloženi u nastavku.

Procjena poslovnog modela

Poslovni model subjekta određen je na razini koja odražava kako se skupinama finansijske imovine upravlja zajedno kako bi se postigao određeni poslovni cilj. Poslovni model subjekta ne ovisi o namjerama rukovodstva u vezi sa pojedinačnim instrumentom. Prema tome, ovaj uvjet nije pristup klasifikacije instrument po instrument nego bi se trebao odrediti na višoj razini objedinjavanja. Međutim, pojedinačni subjekt može imati više od jednog poslovnog modela za upravljanje finansijskim instrumentima.

Poslovni model subjekta odnosi se na to kako subjekt upravlja svojom finansijskom imovinom kako bi prikupio novčane tokove. Drugim riječima, poslovni model subjekta određuje hoće li novčani tokovima doći do naplate ugovornih novčanih tokova, prodaje finansijske imovine ili i jednog i drugog. Prema tome, ova ocjena se izvodi na osnovi scenarija koje subjekt ne može realno očekivati da nastanu, kao što je tzv. 'najgori mogući' scenarij ili scenariji 'stresnih uvjeta'. Primjerice, ako subjekt očekuje da će prodati određeni portfelj finansijske imovine samo u slučaju scenarija 'stresnih uvjeta', taj scenarij ne bi utjecao ocjenu subjekta o poslovnom modelu za tu imovinu ako subjekt razumno očekuje da se takav scenarij neće dogoditi.

Ako novčani tokovi nisu ostvareni na način koji je različit od očekivanja subjekta na datum kada subjekt ocjenjuje poslovni model (primjerice, ako subjekt prodaje više ili manje finansijske imovine nego što je očekivao kada je klasificirao imovinu), zbog toga ne dolazi do pogreške prethodnog razdoblja u finansijskim izvještajima subjekta niti to mijenja klasifikaciju preostale finansijske imovine koja se drži u tom poslovnom modelu (tj. imovine koju je subjekt priznao u prethodnim periodima i još je drži) sve dok subjekt uzima u obzir sve važne podatke dostupne za vrijeme procjene poslovnog modela. Međutim kada subjekt ocjenjuje poslovni model za novostvorenu ili novokupljenu finansijsku imovinu, treba uzeti u obzir podatke o tome kako su ostvareni novčani tokovi u prošlosti, zajedno sa svim drugim važnim podacima.

SPPI Test

Sljedeći korak kojeg Banka vrši pri klasifikaciji finansijskih instrumenata jeste procjena ugovorenih uvjeta u smislu da li zadovoljavaju SPPI test. Za potrebe SPPI testa, definicije glavnice i kamate su navedene u nastavku:

- a) glavnica je fer vrijednost finansijske imovine pri početnom priznavanju.
- b) kamata se sastoji od naknade za vrijeme vremenske vrijednosti novca, za kreditni rizik povezana sa izvanrednim iznosom glavnice tokom određenog vremenskog perioda i drugim osnovnim rizicima i troškovima posudbe, kao i profitnom maržom.

**Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine**
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Procjena poslovnog modela (nastavak)

Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOSD)

U skladu sa MSFI 9, Banka je prezentirala kategorije dužničkih finansijskih instrumenata koje mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit kada su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

- a) finansijsku imovinu se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj postignut naplatom ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine i
- (b) ugovornim uvjetima finansijske imovine nastaju na određeni datum novčani tokovi koji su samo plaćanja glavnice i kamate na glavicu izvanredno.

FVOSD dužnički instrumenti se naknadno mjere po fer vrijednosti. Dobit ili gubitak po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenta treba se priznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti do prestanka priznavanja finansijske imovine ili njene reklasifikacije u druge kategorije finansijske imovine.

Prihodi od kamata nastavljaju se priznavati kroz bilans uspjeha prema istom modelu kao kod finansijske imovine mjerene po amortiziranom trošku.

Pri početnom priznavanju, Banka može napraviti neopozivi izbor kako bi prikazala u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti naknadne promjene fer vrijednosti ulaganja u vlasnički instrument koji nije niti namijenjen za trgovinu niti nepredviđena naknada koju je priznao stjecatelj u poslovnom spajanju na koje se primjenjuje MSFI 3.

Dobici i gubici od mjerenja fer vrijednosti ovih instrumenata se nikada ne priznaju kroz bilans uspjeha. Prihodi od dividendi se priznaju u bilansu uspjeha, kada je pravo na primitke objavljeno. Vlasnički instrumenti po FVOSD nisu predmet procjene umanjena vrijednosti.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (FVBU)

Finansijsku imovinu treba mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha osim ako nije mjereno po amortiziranom trošku ili po fer vrijednosti ostale sveobuhvatne dobiti. Međutim, Banka može napraviti neopozivi izbor pri početnom priznavanju za određena ulaganja u vlasničke instrumente koji bi se inače mjerili po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha kako bi prikazala naknade promjene fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Umanjenje vrijednosti finansijske imovine

Priznavanje očekivanih kreditnih gubitaka

Banka priznaje rezervisanja za umanjeње vrijednosti za očekivane kreditne gubitke od finansijske imovine koji se mjeri po amortiziranom trošku i fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, potraživanja za najmove, ugovornu imovinu ili obavezu za najam i ugovor o finansijskoj garanciji.

Banka je obavezna primjenjivati zahtjeve za umanjeње vrijednosti za priznavanje i mjerenje rezervisanja za finansijsku imovinu koje se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Međutim, rezervisanja za umanjeње vrijednosti trebaju se priznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i ne smiju smanjiti knjigovodstvenu vrijednost finansijske imovine u izvještaju o finansijskom položaju.

Na svaki izvještajni datum, Banka je obavezna mjeriti rezervisanja za umanjeње vrijednosti za finansijski instrument u iznosu koji je jednak trajanju očekivanih kreditnih gubitaka ako se kreditni rizik za taj finansijski instrument značajno povećao od početnog priznavanja.

Očekivani kreditni gubici tokom vijeka trajanja (LTECL) su kreditni gubici koji nastaju iz svih mogućih neispunjena obaveza tokom očekivanog vijeka trajanja finansijskog instrumenta.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Finansijski instrumenti (nastavak)

Priznavanje očekivanih kreditnih gubitaka (nastavak)

Očekivani kreditni gubici u 12-mjesečnom periodu (12m ECL) su dio očekivanih kreditnih gubitaka tokom vijeka trajanja koji predstavljaju očekivane kreditne gubitke koji nastaju iz neispunjenja obaveza povezanih s finansijskim instrumentima koji su mogući unutar 12 mjeseci nakon izvještajnog datuma.

Prema metodologiji umanjenja vrijednosti ažuriranoj u skladu sa zahtjevima Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, Banka je definisala minimalne kriterije za mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka opisanih u nastavku.

U skladu s rasporedom izloženosti u nivoe kreditnih rizika, Banka je primjenjuje slijedeće minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka:

1. Nivo 1: ukoliko banka nema adekvatnu vremensku seriju, količinu i/ili kvalitet relevantnih historijskih podataka, te nije u mogućnosti da utvrdi vrijednost PD parametra korištenjem svog modela na adekvatan i dokumentovan način, banka ne može utvrditi očekivani kreditni gubitak za ostale izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 u iznosu manjem od 0,5% izloženosti.
2. Nivo 2: Banka je dužna da za izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 2 utvrdi i knjigovodstveno evidentira očekivane kreditne gubitke u iznosu većem od dva navedena:
 - a) 5% izloženosti,
 - b) iznosa utvrđenog u skladu sa internom metodologijom banke.
3. Nivo 3: minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka raspoređenih u Nivo 3 ovisi od činjenice da li je izloženost osigurana prihvatljivim kolateralom ili ne, te u skladu s tim, minimalne stope su kako slijedi:

a) izloženosti osigurane prihvatljivim kolateralom:

Redni broj	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	25%
3.	od 271 do 365 dana	40%
4.	od 366 do 730 dana	60%
5.	od 731 do 1460 dana	80%
6.	preko 1460 dana	100%

b) izloženosti koje nisu osigurane prihvatljivim kolateralom:

Redni broj	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	45%
3.	od 271 do 365 dana	75%
4.	od 366 do 456 dana	85%
5.	preko 456 dana	100%

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Finansijski instrumenti (nastavak)

Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za potraživanja od kupaca, potraživanja po osnovu faktoringa i finansijskog lizinga i ostala potraživanja, primjenjuju se prema tabeli kako slijedi:

Redni broj	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	nema kašnjenja u materijalno značajnom iznosu	0,5%
2.	do 30 dana	2%
3.	od 31 do 60 dana	5%
4.	od 61 do 90 dana	10%
5.	od 91 do 120 dana	15%
6.	od 121 do 180 dana	50%
7.	od 181 do 365 dana	75%
8.	preko 365 dana	100%

Parametri kreditnog rizika

Kreditni gubitak za izloženosti na individualnoj osnovi utvrđuje se kao pozitivna razlika između bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti i procijenjenih budućih novčanih tokova (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) tokom očekivanog vijeka trajanja stavke finansijske aktive, diskontovanih efektivnom kamatnom stopom važećom na datum izvještavanja. Banka može koristiti više različitih scenarija (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) prilikom procjenjivanja izvjesnosti budućih novčanih tokova sa procentima vjerovatnoće njihovog ostvarenja.

Banka utvrđuje očekivani kreditni gubitak za izloženosti na grupnoj osnovi u skladu sa sljedećom opštom formulom:

$$ECL=PD \times LGD \times EaD$$

Vjerovatnoća nastupanja statusa neizmirenja obaveza (PD parametar)

Vrijednosti PD parametra banka utvrđuje na osnovu definisanih segmenata kreditnih izloženosti odnosno PD homogenih grupa, kojima se na odgovarajući način (u skladu sa svojom internom metodologijom) dodjeljuje vrijednost PD parametra. PD parametar za homogene grupe se procjenjuje kao odnos broja plasmana kod kojih se status neizmirenja obaveza dogodio u toku posmatranog vremenskog perioda (historijski podaci za 3 godine), te ukupnog broja plasmana koji nisu bili u statusu neizmirenja obaveza na početku posmatranog vremenskog perioda.

Gubitak usljed nastupanja statusa neizmirenja obaveza (LGD parametar)

Gubitak usljed nastupanja statusa neizmirenja obaveza (LGD parametar) predstavlja internu procjenu banke o nivou očekivanog gubitka vezanog uz izloženost u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza. LGD parametar također se izračunava na nivou relevantne homogene grupe, na osnovu historijskih podataka o naplatama iz kolaterala ili ostalih izvora nakon nastupanja statusa neizmirenja obaveza po utvrđenim homogenim grupama, za period od najmanje pet posljednjih godina. Ukoliko banka nema adekvatnu vremensku seriju, količinu i/ili kvalitet relevantnih historijskih podataka, te nije u mogućnosti da utvrdi vrijednost LGD parametra korištenjem svog modela na adekvatan i dokumentovan način, tada koristi fiksne vrijednosti tog parametra zasnovane na konzervativnim procjenama, a one ne mogu biti niže od:

- 45% za izloženosti obezbijeđene prihvatljivim kolateralom,
- 75% za izloženosti koji nisu obezbijeđene prihvatljivim kolateralom.

Banka je na dan 31. decembra 2025. godine primjenjivala fiksne parametre od 45% i 75% uslijed realizacije dvije statusne promjene i migracije podataka.

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Finansijski instrumenti (nastavak)

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Finansijska imovina se prestaje priznavati kada su prava na primitke novčanih tokova istekla. Banka prestaje priznavati finansijsku imovinu i ukoliko se radi o prijenosima finansijske imovine koji zadovoljavaju definiciju prestanka priznavanja:

- Banka je prenijela ugovorna prava na primitke novčanih tokova od finansijske imovine
- Banka zadržava ugovorna prava na primanje novčanih tokova od finansijske imovine, ali pretpostavlja ugovornu obavezu plaćanja novčanih tokova jednom ili više primatelja.

Kada Banka prenosi finansijsku imovinu, dužna je procijeniti obim do kojeg zadržava rizike i koristi od vlasništva nad finansijskom imovinom. U ovom slučaju:

- ako Banka prenosi suštinski sve rizike i koristi od vlasništva nad finansijskom imovinom, dužna je prestati priznavati finansijsku imovinu i priznati odvojeno kao imovinu ili obaveze sva prava i obaveze koje su nastale ili zadržane transferom.

- ako Banka zadržava suštinski sve rizike i koristi od vlasništva nad finansijskom imovinom, dužna je nastaviti priznavati finansijsku imovinu

- ako Banka niti prenosi niti zadržava suštinski sve rizike i koristi od vlasništva nad finansijskom imovinom, dužna je odrediti je li zadržala kontrolu nad finansijskom imovinom. U ovom slučaju:

- (i) ako Banka nije zadržala kontrolu, dužna je prestati priznavati finansijsku imovinu i priznati odvojeno kao imovinu ili obaveze svaka prava i obaveze koje nastaju ili su zadržane transferom.

- (ii) ako je Banka zadržala kontrolu, dužna je nastaviti priznavati finansijsku imovinu u iznosu svog nastavka sudjelovanja u finansijskoj imovini.

c) Finansijske obaveze i vlasnički instrumenti izdati od Banke

Klasifikacija kao finansijska obaveza ili kapital

Dužnički ili vlasnički instrumenti su klasifikovani ili kao finansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa suštinom ugovornog angažmana.

Vlasnički instrumenti

Vlasnički instrument je bilo koji ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela u imovini subjekta nakon odbijanja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je Banka izdala knjiže se u iznosu primljenih sredstava, umanjениh za troškove izdavanja.

Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji

Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji su inicijalno mjerene po fer vrijednosti i naknadno su mjerene po većem od:

- iznosa obaveze u ugovoru, kako je utvrđeno u skladu sa MRS 37 "Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina"; ili
- iznosa inicijalno priznatog i, gdje je to odgovarajuće, umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznatu u skladu sa politikama priznavanja prihoda koji su gore utvrđeni.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze su klasifikovane kao finansijske obaveze “iskazane po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha” ili kao “ostale finansijske obaveze”.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze prema bankama, klijentima i subordinirani dug, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove. Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz očekivani period trajanja finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.

Prestanak priznavanja finansijske obaveze

Banka prestaje priznavati finansijsku obavezu onda, i samo onda, kada su obaveze Banke otpuštene, otkazane ili ističu.

Najmovi

Na početku sporazuma, Banka procjenjuje da li on predstavlja sporazum o najmu, odnosno da li sadrži elemente najma. Banka priznaje imovinu s pravom korištenja i odgovarajuću obavezu po osnovu najma za sve ugovore o najmu, osim za kratkoročne ili najmove koji se odnose na imovinu male vrijednosti. Sva plaćanja povezana s takvim najmovima priznaju se kao trošak bilo na pravolinijskoj osnovi tokom trajanja najma ili na nekoj drugoj sistematskoj osnovi.

Na prvi dan trajanja najma, Banka obavezu po osnovu tog najma mjeri po sadašnjoj vrijednosti svih plaćanja u vezi s najmom koja nisu izvršena na taj dan. Ta plaćanja se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u najmu ako je stopu lako utvrditi. U slučajevima kad tu kamatnu stopu nije moguće lako utvrditi, Banka primjenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja.

Plaćanja po osnovu najma uključena u mjerenje obaveze po osnovu najma na prvi dan njegovog trajanja obuhvataju sljedeća plaćanja za pravo korištenja predmetne imovine tokom trajanja najma koja nisu izmirena na prvi dan trajanja najma:

- (a) fiksna plaćanja, umanjeno za eventualne primljene podsticaje u vezi s najmom;
- (b) promjenjiva plaćanja koja zavise od određenog indeksa ili stope i koja su početno mjerena prema tom indeksu ili stopi na prvi dan trajanja najma;
- (c) iznose koji se očekuje da prispiju na plaćanje najmoprimcu u okviru garantovanog ostatka vrijednosti;
- (d) cijenu korištenja opcije otkupa ukoliko postoji realna vjerovatnoća da će najmoprimac iskoristiti tu opciju;
- (e) kazne za raskid najma, ukoliko period trajanja najma pokazuje da je najmoprimac iskoristio tu opciju.

Banka usklađuje vrijednost obaveze po osnovu najma utvrđenu ponovnim mjerenjem i priznaje kao usklađivanje imovine s pravom korištenja metodom efektivne kamatne stope. Trošak imovine s pravom korištenja uključuje iznos početno mjerene obaveze po osnovu najma, sva plaćanja po osnovu najma izvršena na ili prije prvog dana trajanja najma, umanjeno za eventualne primljene podsticaje u vezi s najmom. Imovina s pravom korištenja naknadno se mjeri po trošku umanjenom za svaku eventualnu akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Nekretnine i oprema

Nekretnine i oprema početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva. Procijenjene stope amortizacije bile su kao što slijedi:

	2025.	2024.
Građevinski objekti	1,5%	1,5%
Namještaj i vozila	10% do 15%	10% do 15%
Računari i druga oprema	10% -20%	10% -20%

Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili otuđenja dugotrajne materijalne imovine iskazuju se u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali.

Umanjenja

Na svaki datum izvještajnog perioda Banka preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina i opreme da bi utvrdila postoje li naznake da je došlo do gubitaka usljed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstava da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revalorizovanom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvršena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu usljed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenog vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje usljed revalorizacije.

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke i amortizuje se linearno tokom procijenjenog vijeka upotrebe korištenjem amortizacijskih stopa od 14,3% do 33,33% godišnje.

Imovina klasifikovana kao namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina se klasifikuje kao namijenjena za prodaju ako će njena knjigovodstvena vrijednost biti uglavnom nadoknađena putem prodaje radije nego stalnim korištenjem. Ovaj uslov se smatra ispunjenim samo u slučaju da je prodaja vrlo vjerovatna i da je imovina raspoloživa za prodaju u trenutnom stanju.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Imovina klasifikovana kao namijenjena prodaji (nastavak)

Uprava mora biti odlučna u prodaji, koja bi se trebala odrediti za priznavanje kao kompletna prodaja unutar jedne godine dana od datuma klasifikacije. Imovina klasifikovana kao namijenjena za prodaju se mjeri po nižoj od knjigovodstvene i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje.

Troškovi naknada za zaposlene

U ime svojih zaposlenika, Banka plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plata, koji se obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu. Banka plaća navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne i Hercegovine, na federalnom i kantonalnom nivou.

Nadalje, topli obrok, prevoz na i sa posla i regres su plaćeni u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

Preračunavanje stranih valuta

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke po službenom kursu CBBH na datum transakcije, koji odgovara tržišnom kursu. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na dan bilansa primjenom kursa važećeg na taj datum. Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po fer vrijednosti preračunavaju se primjenom valutnog kursa važećeg na datum procjene fer vrijednosti.

Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po historijskom trošku se ne preračunavaju ponovno na datum izvještajnog perioda. Dobici i gubici proizašli iz promjena u kursovima valuta uključuju se u bilans uspjeha.

Banka vrednuje imovinu i obaveze po srednjem kursu CBBH na datum izvještajnog perioda, a koji je približan tržišnim kursovima. Kursevi valuta određeni od strane CBBH koji su korišteni u izradi bilansa stanja Banke na dan izvještavanja su sljedeći:

31. decembar 2025.	1 EUR = 1,95583 KM	1 USD = 1,663545 KM	1 CHF = 2,104627 KM
31. decembar 2024.	1 EUR = 1,95583 KM	1 USD = 1,872683 KM	1 CHF = 2,072952 KM

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Banka trenutno ima pravnu ili izvedenu obvezu kao posljedicu događaja iz prošlog perioda, ako postoji vjerojatnoća da će Banka morati podmiriti navedenu obvezu i ako pouzdano može biti određen iznos te obaveze.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su rezervisanja mjerena pomoću novčanih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih novčanih tokova. Rezervisanja se ukidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odljev ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerovjatan, rezervisanje se ukida.

Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi kvalificiranog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme kako bi bilo spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak nabavke toga sredstva sve dok sredstvo većim dijelom ne bude spremno za namjeravanu upotrebu ili prodaju.

Svi drugi troškovi pozajmljivanja terete bilans uspjeha u periodu u kojem su nastali.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

3. TEMELJ ZA PREZENTIRANJE I SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Kapital i rezerve

Dionički kapital

Dionički kapital obuhvata uplaćene redovne i prioritetne dionice i izražava se u KM po nominalnoj vrijednosti.

Revalorizacija rezerve za ulaganja

Revalorizacija rezerve za ulaganja uključuju promjene u fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Zarada po dionici

Banka objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici.

Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti ili gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Banke ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica u opticaju tokom perioda.

Tokom 2025. i 2024. godine nije bilo efekata razrjeđivanja.

Ako se broj redovnih ili potencijalnih redovnih dionica povećava kao rezultat kapitalizacije, besplatnog izdavanja ili dijeljenja broja dionica, odnosno ako se broj smanjuje kao rezultat aktivnosti suprotno od dijeljenja broja dionica, izračunavanje osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici za sve prikazane periode se usklađuje retroaktivno.

Ako ove promjene nastanu poslije datuma izvještaja o finansijskom položaju, ali prije izdavanja finansijskih izvještaja, izračunavanje iznosa po dionici za te finansijske izvještaje i izvještaje bilo kojeg prethodnog perioda se zasniva na novom broju dionica.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I KLJUČNI IZVORI PROCJENE NEIZVJESNOSTI

U primjeni računovodstvenih politika Banke, koje su objašnjene u Napomeni 3., Uprava je obavezna da prosudi, procjeni i pretpostavi knjigovodstvenu vrijednost imovine i obaveza koje se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i povezane pretpostavke se temelje na ranijem iskustvu i ostalim faktorima koji su uzeti u obzir kao relevantni. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih.

Procjene i temeljne pretpostavke se stalno revidiraju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtjeva od Uprave donošenja prosudbi, procjena i pretpostavki koje utiču na primjenu računovodstvenih politika i objavljene iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda. Stvarni rezultati mogu biti različiti od tih procjena. Procjene i povezane pretpostavke redovno se pregledaju. Promjene računovodstvenih procjena priznaju se u periodu u kojem su procjene promijenjene te eventualno u budućim periodima ako utiču i na njih. Informacije o područjima sa značajnom neizvjesnošću u procjenama i kritičnim prosudbama u primjeni računovodstvenih politika, koje imaju najznačajniji uticaj na iznose objavljene u ovim finansijskim izvještajima objavljene su u Napomeni 3.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I KLJUČNI IZVORI PROCJENE NEIZVJESNOSTI (NASTAVAK)

Pretpostavke Uprave u vezi sa usvajanjem načela vremenske neograničenosti poslovanja

Banka pravi procjene i pretpostavke o neizvjesnim događajima, uključujući procjene i prosudbe o budućnosti. Takve računovodstvene pretpostavke i procjene redovno se provjeravaju, a zasnivaju se na historijskom iskustvu i ostalim faktorima poput očekivanog toka budućih događaja koji se može realno pretpostaviti u postojećim okolnostima, ali uprkos tome neizbježno predstavljaju izvore neizvjesnosti procjena. Procjena umanjenja vrijednosti portfolija finansiranja klijenata Banke, predstavlja najznačajniji izvor neizvjesnosti procjena. Ti i ostali ključni izvori neizvjesnosti procjene, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnih usklađenosti knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u narednoj finansijskoj godini, opisani su u nastavku.

Vijek trajanja nekretnina i opreme

Kao što je objašnjeno u Napomeni 3., Banka preispituje procijenjeni vijek trajanja nekretnina i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja

Kao što je opisano u Napomeni 3., Banka ocjenjuje pokazatelje umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja i njihov uticaj na procijenjene buduće tokove iz kredita i potraživanja.

Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja i rezervisanja za izvanbilansnu izloženost

Banka kontinuirano prati kreditnu sposobnost svojih komitenata. Potreba za umanjenjem vrijednosti bilansne i izvanbilansne izloženosti Banke kreditnom riziku, procjenjuje se mjesečno. Gubici od umanjenja vrijednosti uglavnom se priznaju u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost kredita pravnim osobama i građanima, te kao rezervisanja za obaveze i troškove koje proizilaze iz izvanbilansne izloženosti komitentima, uglavnom u vidu neiskorištenih okvirnih kredita i garancija. Umanjenja vrijednosti se također razmatraju za kreditnu izloženost bankama te za ostalu imovinu koja se ne vodi po fer vrijednosti te gdje primarni rizik umanjenja nije kreditni rizik.

Vezano za finansijsku imovinu koja se vodi po amortizovanom trošku, Banka najprije procjenjuje postoji li objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti zasebno za imovinu koja je pojedinačno značajna i grupno za imovinu koja nije pojedinačno značajna.

Kod procjene kolektivnog umanjenja vrijednosti, razmatraju se sljedeće opšte smjernice:

- budući novčani tokovi za homogeni segment/grupu proizvoda se procjenjuju na osnovu iskustva o vjerovatnoći nastanka gubitka za imovinu sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika;
- kriteriji za procjenu značajnog povećanja kreditnog rizika i mjerenja gubitaka na LTECL osnovi;
- informacije o stopama očekivanog kreditnog gubitka se primjenjuju konzistentno na definisane homogene segmente/grupe;
- iskustvo o očekivanom kreditnom gubitku se prilagođava na temelju trenutnih podataka koje se mogu promatrati tako da je konzistentno s tekućim uslovima;
- metodologija i pretpostavke korištene za procjenu budućih novčanih tokova se redovito revidiraju, i po potrebi ažuriraju.

Kao što je objašnjeno u nastavku, Banka također izračunava rezervisanja u skladu sa propisima FBA, uz procjenu umanjenja vrijednosti u skladu sa MSFI.

U toku 2025. godine u primjeni je novi PD rejting model i PIT OD makroekonomski model.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I KLJUČNI IZVORI PROCJENE NEIZVJESNOSTI (NASTAVAK)

Fer vrijednost derivativa i ostalih finansijskih instrumenata

Kao što je objašnjeno u Napomeni 34., Uprava koristi svoju prosudbu u odabiru odgovarajuće tehnike vrednovanja za finansijske instrumente koji ne kotiraju na aktivnom tržištu. Primijenjene su uobičajene tehnike vrednovanja koje koriste stručnjaci na tržištu. Finansijski instrumenti su vrednovani koristeći analizu diskontovanog novčanog toka koja se temelji na potkrijepljenim pretpostavkama, gdje je to moguće, sa vidljivim tržišnim cijenama ili stopama. Procjena fer vrijednosti dionica koje ne kotiraju na tržištu kapitala uključuje neke pretpostavke koje nisu podržane od strane vidljivih tržišnih cijena ili stopa.

5. PRIHODI OD KAMATA

	2025.	2024.
Kamate na kredite odobrene pravnim licima	49.273	41.357
Kamate na kredite odobrene stanovništvu	44.933	41.916
Kamata kao prihod od banaka	11.887	15.804
Dužnički instrumenti po amortiziranom trošku (Napomena 21.)	4.708	2.161
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD (Napomena 20.)	587	592
Prihodi od faktoringa	13	24
	111.401	101.854

6. RASHODI OD KAMATA

	2025.	2024.
Kamate na depozite pravnih lica	11.430	9.204
Kamate na depozite stanovništva	8.865	8.431
Kamate na obveznice	2.781	-
Kamate na subordinirani dug	1.097	1.182
Ostalo	106	142
	24.279	18.959

7. PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

	2025.	2024.
Naknade od izvršenih usluga	29.938	28.141
Naknade po platnom prometu	13.337	12.756
Naknade po izdatim garancijama	3.643	2.863
	46.918	43.760

8. RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

	2025.	2024.
Ostale naknade bankama	3.047	2.945
Naknade iz platnog prometa	2.387	2.280
	5.434	5.225

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

9. OSTALI DOBICI

	2025.	2024.
Prodaja obveznica po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	7.557	-
Kursne razlike, neto	3.700	4.113
Dobit od prodaje nekretnina i opreme i stečene imovine (Napomene 22. i 23.)	1.763	1.683
Prihodi od iznajmljenih objekata i ostale opreme	1.594	195
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	1.509	1.976
Prihodi od dividendi	720	1.226
Usklađenje fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 19.)	236	(1.894)
	17.079	7.299

10. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI

	2025.	2024.
Prihodi od suspendiranih kamata	383	1.957
Ostalo	2.677	3.588
	3.060	5.545

11. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	2025.	2024.
Neto plate	15.270	14.044
Porezi i doprinosi	10.634	10.327
Ostalo	3.704	4.752
	29.608	29.123

Prosječan broj zaposlenih u Banci na dan 31. decembra 2025. i 31. decembra 2024. godine bio je 690, odnosno 693.

12. OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

	2025.	2024.
Usluge	11.807	9.268
Troškovi osiguranja	6.271	5.750
Održavanje opreme i zgrada	6.140	5.548
Troškovi reklame i reprezentacije	2.352	2.179
Telekomunikacijski troškovi	1.318	1.456
Troškovi energije	1.181	1.056
Troškovi poreza i taksi	920	984
Donacije	776	622
Troškovi materijala	712	741
Troškovi zakupa	511	693
Članstvo	321	331
Naknade za Nadzorni odbor	288	300
Komunalne usluge	159	159
Ugovori o djelu	49	73
Ostalo	1.151	1.864
	33.956	31.024

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

13. UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVISANJA

	Napomena	2025.	2024.
Novac i novčani ekvivalenti	16	(1)	153
Obavezna rezerva kod Centralne banke BiH	17	18	25
Kreditni datumi klijentima	18	2.268	3.321
Finansijska imovina FVOD	20	(8)	(53)
Finansijska imovina po amortizacionom trošku	21	43	123
Ostala imovina	22	1.808	1.082
Umanjenje vrijednosti stečene imovine	22	59	18
Pravni sporovi	30	7	(25)
Potencijalne i preuzete obaveze	30	(311)	107
Ostala rezervisanja	30	1.737	662
		5.620	5.413

14. POREZ NA DOBIT

Ukupni porez na dobit priznat u bilansu uspjeha može biti predstavljen kako slijedi:

	2025.	2024.
Tekući porez na dobit	6.419	5.297
Ukupno porez	6.419	5.297

Usklađenje oporezive dobiti iskazane u poreskom bilansu sa računovodstvenom dobiti može se prikazati kako slijedi:

	2025.	2024.
Dobit prije poreza na dobit	71.329	61.005
Porez na dobit, po zakonskoj stopi od 10%	7.133	6.101
Efekti porezno nepriznatih rashoda	640	447
Efekti neoporezivih prihoda	(434)	(638)
Efekti na porezne obaveze po osnovu prenesenih gubitaka i olakšica	(920)	(613)
Tekući porez na dobit	6.419	5.297
Efektivna porezna stopa	8,99%	8,68%

Kretanja u odgođenoj poreznoj imovini prezentirana su u nastavku:

	2025.	2024.
Stanje na dan 1. januara	762	636
Novopriznata imovina odgođena porezna imovina	276	126
Stanje na dan 31. decembra	1.038	762

15. ZARADA PO DIONICI

	2025.	2024.
Neto rezultat (u 000 KM)	65.186	55.834
Ponderisani prosjek broja dionica za izračunavanja osnovne zarade po dionici	3.138.735	3.138.735
Osnovna dobit po dionici (u KM)	20,77	17,79

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

16. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

	31. decembar 2025.			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Sredstva na tekućem računu kod CBBH	209.783	-	-	209.783
Sredstva na tekućim računima kod drugih banaka	31.372	-	9	31.381
Gotovina u domaćoj valuti	40.161	-	-	40.161
Gotovina u stranim valutama	64.463	-	-	64.463
Oročena sredstva na računima kod drugih banaka*	488.295	-	-	488.295
	834.074	-	9	834.083

* Oročena sredstva na računima kod drugih banaka u bruto iznosu od 488.905 hiljade KM odnose se na šesnaest ugovora (deset banaka) o oročenju kako slijedi:

- Hrvatska poštanska banka d.d., 2 ugovora/MM plasmani na iznos od 30,5 miliona EUR, sa kamatnom stopom od 1,75% godišnje i rokom dospijeca 05.01.2026. i 12.01.2026. godine;
- DZ Bank AG, 2 ugovora/MM plasmani na iznos od 18 miliona EUR, sa kamatnom stopom od 1,45% godišnje i rokom dospijeca 05.01.2026. godine;
- Unicredit Bank Austria AG, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 14,5 miliona USD, sa kamatnom stopom od 3,50% i rokom dospijeca 05.01.2026. godine, te 1 ugovor/MM plasman na iznos od 27,3 miliona EUR, sa kamatnom stopom od 1,50% i rokom dospijeca 05.01.2026. godine
- Intesa SanPaolo SPA Milano, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 36 miliona EUR, sa kamatnom stopom od 1,84% godišnje i rokom dospijeca 06.01.2026. godine;
- Commerzbank AG Frankfurt am Main, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 5 miliona EUR, sa kamatnom stopom 1,70% i krajnjim rokom dospijeca 28.01.2026. godine, te 1 ugovor/MM plasman na iznos od 2 miliona USD, sa kamatnom stopom 2,79% godišnje, i krajnjim rokom dospijeca 09.01.2026. godine;
- Nova Banka a.d. Banja Luka, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 30 miliona BAM, sa kamatnom stopom 1,20% godišnje, i rokom dospijeca na 12.01.2026. godine;
- Landesbank Baden-Wuerttemberg, Stuttgart, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 42 miliona EUR, sa kamatnom stopom 1,91% godišnje, i rokom dospijeca na 12.01.2026. godine;
- Erste Group Bank AG Vienna Austria, 2 ugovora/MM plasmani na ukupan iznos od 14,3 miliona EUR, sa kamatnom stopom 1,20% godišnje, i krajnjim rokom dospijeca na datum 20.01.2026. godine;
- ABN Amro Bank N.V., 2 ugovora/MM plasmani na iznos od 42,5 miliona EUR, sa kamatnom stopom 1,50% godišnje, i rokom dospijeca na 28.01.2026. i 29.01.2026., godine;
- Privredna banka d.d. Zagreb, 1 ugovor/MM plasman na iznos od 5 miliona EUR, sa kamatnom stopom 1,75% godišnje, i rokom dospijeca na 28.01.2026. godine.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

16. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI (NASTAVAK)

	31. decembar 2024.			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Sredstva na tekućem računu kod CBBH	337.609	-	16	337.625
Sredstva na tekućim računima kod drugih banaka	33.525	-	8	33.533
Gotovina u domaćoj valuti	64.024	-	-	64.024
Gotovina u stranim valutama	32.769	-	-	32.769
Oročena sredstva na računima kod drugih banaka*	403.008	-	-	403.008
	870.935	-	24	870.959

Promjene u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2025.	871.878	-	41	871.919
Prestanak priznavanja ili naplata imovine	(36.877)	-	-	(36.877)
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
Stanje 31. decembra 2025.	835.001	-	41	835.042

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2024.	830.990	127	17	831.134
Novonastala imovina	40.888	-	24	40.912
Prestanak priznavanja ili naplata imovine	-	(127)	-	(127)
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
Stanje 31. decembra 2024.	871.878	-	41	871.919

Promjene u ispravkama vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2025.	943	-	17	960
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	(16)	-	15	(1)
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
Stanje 31. decembra 2025.	927	-	32	959

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2024.	780	10	17	807
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	163	(10)	-	153
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
Stanje 31. decembra 2024.	943	-	17	960

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

17. OBAVEZNA REZERVA KOD CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

	2025.	2024.
Obavezna rezerva kod CBBH	291.353	273.071
Manje: ispravka vrijednosti	(291)	(273)
	291.062	272.798

Kretanje na ispravci vrijednosti može se prikazati kako slijedi:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2025.	273	-	-	273
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	18	-	-	18
Stanje 31. decembra 2025.	291	-	-	291

Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira na to u kojoj su valuti iskazani. Također, utvrđena je jedinstvena stopa obavezne rezerve od 10% koju CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun obavezne rezerve.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanje naknade na iznos rezervi kao i Odlukom o povećanju naknada na obaveznu rezervu koju plaća komercijalnim bankama, CBBiH na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava.

18. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Kratkoročni krediti:		
(uključujući tekući dio dugoročnih kredita)		
Pravna lica	696.008	611.459
Fizička lica	173.680	162.343
	869.688	773.802
Dugoročni krediti:		
(isključujući tekući dio dugoročnih kredita)		
Pravna lica	750.254	584.019
Fizička lica	770.975	684.570
	1.521.229	1.268.589
Ukupno krediti prije umanjenja vrijednosti	2.390.917	2.042.391
Manje: Umanjenje vrijednosti zasnovano na individualnoj procjeni	(9.609)	(15.574)
Manje: Umanjenje vrijednosti zasnovano na grupnoj procjeni	(61.859)	(61.313)
	2.319.449	1.965.504

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

18. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)

U nastavku slijedi pregled kredita datih komitentima prema segmentima i po nivoima kreditnog rizika:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3		
	Grupno	Grupno	Indivudalno	Grupno	
31. decembar 2025. godine	ocijenjeni	ocijenjeni	ocijenjeni	ocijenjeni	Ukupno
Kreditu fizičkim licima					
Stambeni krediti	219.610	2.601	1.821	-	224.032
Ostali krediti građanima	653.537	24.096	1.905	33.270	712.808
	873.147	26.697	3.726	33.270	936.840
Kreditu pravnim licima					
Revolving krediti	244.264	59.355	1.526	262	305.407
Investicioni krediti	458.557	48.884	58	39	507.538
Ostali krediti	515.456	116.367	8.755	554	641.132
	1.218.277	224.606	10.339	855	1.454.077
Manje: Ispravke vrijednosti	(16.102)	(14.096)	(9.609)	(31.661)	(71.468)
	2.075.322	237.207	4.456	2.464	2.319.449
	Stage 1	Stage 2	Stage 3		
	Grupno	Grupno	Indivudalno	Grupno	
31. decembar 2024. godine	ocijenjeni	ocijenjeni	ocijenjeni	ocijenjeni	Ukupno
Kreditu fizičkim licima					
Stambeni krediti	171.363	1.408	2.001	3	174.775
Ostali krediti građanima	619.754	15.808	2.400	34.177	672.139
	791.117	17.216	4.401	34.180	846.914
Kreditu pravnim licima					
Revolving krediti	247.739	22.230	2.415	309	272.693
Investicioni krediti	346.639	34.972	2.328	19	383.958
Ostali krediti	485.837	39.153	12.768	1.068	538.826
	1.080.215	96.355	17.511	1.396	1.195.477
Manje: Ispravke vrijednosti	(19.076)	(9.553)	(15.578)	(32.680)	(76.887)
	1.852.256	104.018	6.334	2.896	1.965.504

Promjene u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2025.	1.871.332	113.571	57.488	2.042.391
Novonastala imovina	1.038.967	141.822	1.683	1.182.472
Prestanak priznavanja ili naplata imovine (isključujući otpis)	(755.977)	(62.215)	(8.067)	(826.259)
Transfer u Stage 1	5.520	(4.981)	(539)	-
Transfer u Stage 2	(63.453)	65.157	(1.704)	-
Transfer u Stage 3	(4.965)	(2.051)	7.016	-
Otpisi			(7.687)	(7.687)
Stanje 31. decembra 2025.	2.091.424	251.303	48.190	2.390.917

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

18. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2024.	1.678.323	108.622	70.237	1.857.182
Novonastala imovina	927.458	47.446	445	975.349
Prestanak priznavanja ili naplata imovine (isključujući otpis)	(728.638)	(43.480)	(6.962)	(779.080)
Transfer u Stage 1	13.228	(12.535)	(693)	-
Transfer u Stage 2	(14.356)	17.147	(2.791)	-
Transfer u Stage 3	(4.683)	(3.629)	8.312	-
Otpisi	-	-	(11.060)	(11.060)
Stanje 31. decembra 2024.	1.871.332	113.571	57.488	2.042.391

Promjene u ispravkama vrijednosti za date kredite prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2025.	19.076	9.553	48.258	76.887
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	5.878	222	(3.832)	2.268
Transfer u Stage 1	133	(117)	(16)	-
Transfer u Stage 2	(5.763)	5.925	(162)	-
Transfer u Stage 3	(3.222)	(1.487)	4.709	-
Otpisi	-	-	(7.687)	(7.687)
Stanje 31. decembra 2025.	16.102	14.096	41.270	71.468

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2024.	17.518	10.691	56.417	84.626
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	6.521	(809)	(2.391)	3.321
Transfer u Stage 1	203	(191)	(12)	-
Transfer u Stage 2	(1.852)	2.119	(267)	-
Transfer u Stage 3	(3.314)	(2.257)	5.571	-
Otpisi	-	-	(11.060)	(11.060)
Stanje 31. decembra 2024.	19.076	9.553	48.258	76.887

Ponderisana prosječna kamatna stopa sažeto je prikazana kako slijedi:

	2025.	2024.
Pravna lica	3,72	3,72%
Fizička lica	5,17	5,20%

Pregled prosječnih parametara korištenih za izračun ispravki vrijednosti može se prikazati kako slijedi:

	Prosječan PD	Prosječan LGD
31. decembra 2025.		
Pravna lica	0,01	0,59
Fizička lica	0,01	0,65
31. decembar 2024.		
Pravna lica	0,01	0,57
Fizička lica	0,01	0,65

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

18. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)

Analiza bruto kredita prije rezervisanja za umanjena po privrednim granama:

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Stanovništvo	936.840	848.087
Poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo i industrija	430.342	350.436
Trgovina	411.122	358.222
Građevinarstvo	307.320	262.129
Usluge, finansije, sport i turizam	161.145	110.181
Transport i komunikacije	76.730	71.255
Vladine institucije, nevladine institucije i ostalo	67.418	42.081
	2.390.917	2.042.391

Reprogrami i restrukturiranja

Mjere restrukturiranja uključuju "ustupak" dužniku koji je posljedica pogoršanja ekonomskog i finansijskog položaja klijenta i nemogućnosti otplaćivanja duga pod prvobitno dogovorenim uslovima. "Ustupak" mogu biti promijenjeni uslovi prvobitnog ugovora (aneks) ili novi ugovor (refinansiranje). Restrukturiranje obaveza ima za cilj da se klijentu omogući otplata obaveza u skladu sa njegovim realnim mogućnostima, uz obezbjeđenje efikasnije i sigurnije naplate potraživanja Banke. U tom smislu Restrukturiranje obaveza predstavlja izmjenu uslova ugovorenih prilikom odobravanja kredita (npr. produženje rokova otplate, smanjenje kamatne stope i sl.). Odluku o restrukturiranju obaveza klijenta donosi nadležni organ Banke. Restrukturirane izloženosti mogu da budu identifikovane i u nenaplativom i u naplativom dijelu portfolija.

	Broj ponovno ugovorenih kredita	Bruto kreditna izloženost	Stage 1	Stage 2	Stage 3
31. decembar 2025.					
Pravna lica	41	64.805	36.666	26.416	1.723
Fizička lica	283	14.868	11.810	355	2.703
	324	79.673	48.476	26.771	4.426
31. decembar 2024.					
Pravna lica	26	17.335	15.659	1.157	519
Fizička lica	247	11.424	8.364	118	2.942
	273	28.759	24.023	1.275	3.461

Sindicirani krediti

Banka je na 31. decembar 2025. godine imala 1 sindicirani kredit zajedno sa drugim bankama. Po ovom osnovu učešće drugih banaka na dan 31. decembra 2025. godine bilo je u iznosu od 22.499 hiljada KM.

Banka je na 31. decembar 2024. godine imala 1 sindicirani kredit zajedno sa drugim bankama. Po ovom osnovu učešće drugih banaka na dan 31. decembra 2024. godine bilo je u iznosu od 7.380 hiljada KM.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

19. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
<i>Vlasnički vrijednosni papiri:</i>		
Dionice državnih kompanija	5.614	5.403
Dionice banaka	4.355	4.349
Dionice privatnih kompanija	291	9.749
	10.260	19.501

Kretanje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha prikazano je u nastavku:

	2025.	2024.
Stanje na početku perioda	19.501	21.048
Novonastala imovina (kupljena)	-	348
Prodaja imovine (naplaćeno)	(9.477)	(1)
Dobici/(gubici) od usklađivanja fer vrijednosti (Napomena 9.)	236	(1.894)
Stanje na kraju perioda	10.260	19.501

20. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSD

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
<i>Dužnički vrijednosni papiri:</i>		
Ministarstvo finansija Republike Srpske	16.319	16.421
JP Autoceste FBiH Mostar	4.958	4.953
Ministarstvo finansija FBiH	3.693	3.760
Obračunata kamata	327	360
Podzbir	25.297	25.494
<i>Vlasnički vrijednosni papiri:</i>		
Bamcard d.d. Sarajevo	7.554	2.060
Sarajevska berza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo	103	103
Registar vrijednosnih papira FBiH	51	51
Podzbir	7.708	2.214
	33.005	27.708

Promjene u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
<i>Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2025.</i>	27.708	-	-	27.708
Novonastala imovina (kupljena)	5.494	-	-	5.494
Prestanak priznavanja ili naplata imovine (isključujući otpis)	(835)	-	-	(835)
Kamata (Napomena 5.)	587	-	-	587
Nerealizovani dobitak od usklađivanja fer vrijednosti, neto	51	-	-	51
<i>Stanje 31. decembra 2025.</i>	33.005	-	-	33.005

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

20. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSD (NASTAVAK)

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2024.	28.290	-	-	28.290
Prestanak priznavanja ili naplata imovine (isključujući otpis)	(1.284)	-	-	(1.284)
Kamata (Napomena 5.)	592	-	-	592
Nerealizovani dobitak od usklađivanja fer vrijednosti, neto	110	-	-	110
Stanje 31. decembra 2024.	27.708	-	-	27.708

21. DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Dužnički vrijednosni papiri:		
Ministarstvo finansija FBiH	118.151	55.735
Obveznice inostranih društava (OLMA Industries LP)	14.473	14.473
Trezorski zapisi (Naša Banka a.d. Banja Luka)	1.000	1.000
ASA Finance d.d. Sarajevo	300	2.002
Obračunate kamate	1.613	391
Umanjenje vrijednosti	(424)	(381)
	135.113	73.220

Kretanje finansijske imovine koja se drži do dospijeca prikazano je u nastavku:

	2025.	2024.
Stanje na početku godine	73.220	25.636
Novonastala imovina (kupljena)	122.278	71.564
Kamata (Napomena 5.)	4.708	2.161
Smanjenje, neto	(65.093)	(26.141)
Stanje na kraju godine	135.113	73.220

Promjene u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2025.	73.220	-	-	73.220
Povećanje, neto	57.185	-	-	57.185
Kamata (Napomena 5.)	4.708	-	-	4.708
Stanje 31. decembra 2025.	135.113	-	-	135.113
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2024.	25.636	-	-	25.636
Povećanje, neto	45.407	-	-	45.407
Korekcija prethodnog perioda	16	-	-	16
Kamata (Napomena 5.)	2.161	-	-	2.161
Stanje 31. decembra 2024.	73.220	-	-	73.220

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

21. DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU (NASTAVAK)

Promjene u ispravkama vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
<i>Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2025.</i>	381	-	-	381
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	43	-	-	43
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
<i>Stanje 31. decembra 2025.</i>	424	-	-	424
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
<i>Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2024.</i>	294	-	-	294
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	123	-	-	123
Korekcija prethodnog perioda	16	-	-	16
Prestanak priznavanja ili naplata imovine (isključujući otpis)	(52)	-	-	(52)
Transfer u Stage 1	-	-	-	-
Transfer u Stage 2	-	-	-	-
Transfer u Stage 3	-	-	-	-
<i>Stanje 31. decembra 2024.</i>	381	-	-	381

22. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, NETO

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Potraživanja od BH Pošte po osnovu ugovora o mjenjačkim poslovima	9.054	8.129
Potraživanja od vladinih institucija	5.536	3.804
Potraživanja od banaka	3.663	6.464
Unaprijed plaćeni troškovi	1.445	1.714
Potraživanja od Moneygram	1.354	1.315
Stečena materijalna imovina	84	723
Akontacija poreza na dobit	15	27
Zalihe i drugi kancelarijski materijal	53	132
Ostalo	9.943	9.075
	31.147	31.383
Manje: Umanjenje vrijednosti	(6.121)	(3.813)
	25.026	27.570

Kretanja na stečenoj imovini su prikazana u nastavku:

	Knjigovodstvena vrijednost	Neto dobiti od prodaje
Stanje na dan 1. januara 2024. godine	252	4.624
Prodaja stečenih nekretnina	(97)	1.659
Naplata kreditnih potraživanja putem sticanja nekretnina	586	-
Umanjenje vrijednosti stečenih nekretnina (Napomena 13)	(18)	-
Stanje na dan 31. decembra 2024. godine	723	6.283
Prodaja stečenih nekretnina	(615)	1.571
Naplata kreditnih potraživanja putem sticanja nekretnina	35	-
Umanjenje vrijednosti stečenih nekretnina (Napomena 13)	(59)	-
Stanje na dan 31. decembra 2025. godine	84	7.854

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

22. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, NETO (NASTAVAK)

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	<u>2025.</u>	<u>2024.</u>
Na početku perioda	3.813	1.969
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	1.808	1.100
Reklasifikacija sa ostalih obaveza	<u>500</u>	<u>744</u>
Na kraju perioda	<u>6.121</u>	<u>3.813</u>

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

23. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

	Zgrade i zemljište	Imovina s pravom korištenja (MSFI 16)	Vozila	Kompjuteri i ostala oprema	Nematerijalna imovina	Ulaganja u tuđa sredstva	Imovina u pripremi	Ulaganja u nekretnine	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST									
Na dan 31. decembra 2023.	32.468	15.285	846	31.384	22.019	10.450	4.828	14.557	131.837
Povećanja	-	1.171	-	-	-	-	18.501	-	19.672
Prijenos (sa) / na	7.458	353	497	4.726	699	965	(15.626)	928	-
Reklasifikacija	44	-	-	-	-	-	-	-	44
Modifikacija ugovora	-	(14)	-	-	-	-	-	-	(14)
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(66)	(244)	-	-	-	-	(310)
Na dan 31. decembra 2024.	39.970	16.795	1.277	35.866	22.718	11.415	7.703	15.485	151.229
Povećanja	-	-	-	-	-	-	12.449	-	12.449
Prijenos (sa) / na	-	2.211	598	2.473	1.778	1.056	(8.426)	310	-
Otuđenja i rashodovanja	-	(535)	(413)	(586)	(2)	(2)	-	-	(1.538)
Na dan 31. decembra 2025.	39.970	18.471	1.462	37.753	24.494	12.469	11.726	15.795	162.140
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI									
Na dan 31. decembra 2023.	3.385	7.113	618	26.988	18.104	7.779	-	1.207	65.194
Amortizacija	500	2.918	142	1.745	1.189	801	-	414	7.709
Modifikacija ugovora	-	(29)	-	-	-	-	-	-	(29)
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(66)	(243)	-	-	-	-	(309)
Na dan 31. decembra 2024.	3.885	10.002	694	28.490	19.293	8.580	-	1.621	72.565
Amortizacija	499	2.986	166	2.348	1.085	654	-	494	8.232
Otuđenja i rashodovanja	-	(242)	(410)	(586)	(2)	(2)	-	-	(1.242)
Na dan 31. decembra 2025.	4.384	12.746	450	30.252	20.376	9.232	-	2.115	79.555
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST									
Na dan 31. decembra 2025.	35.586	5.725	1.012	7.501	4.118	3.237	11.726	13.680	82.585
Na dan 31. decembra 2024.	36.085	6.793	583	7.376	3.425	2.835	7.703	13.864	78.664

Nabavna vrijednost potpuno otpisane materijalne i nematerijalne imovine u upotrebi na dan 31. decembra 2025. godine iznosi 48.370 hiljadu KM (2024.: 46.443 hiljadu KM).

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

23. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA (NASTAVAK)

Imovina s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 „Najmovi“ prezentirana je u nastavku:

	Nekretnine
Neto knjigovodstvena vrijednost 31. decembra 2025. godine (000 KM)	5.725
Dodatna ulaganja u nekretnine s pravom korištenja (000 KM)	1.676
Stopa amortizacije	10% - 100%
Broj ugovora o zakupu	68
Period prava korištenja	od 1 do 10 godina

24. OBAVEZE PREMA DRUGIM BANKAMA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Depoziti:		
Depoziti po viđenju	6.356	5.015
Oročeni depoziti	45.845	53.881
	52.201	58.896

25. OBAVEZE ZA PRIMLJENE DEPOZITE

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Depoziti po viđenju:		
<i>Fizička lica:</i>		
U domaćoj valuti	491.287	427.022
U stranim valutama	117.558	113.222
	608.845	540.244
<i>Pravna lica:</i>		
U domaćoj valuti	400.406	386.389
U stranim valutama	56.116	46.053
	456.522	432.442
Depoziti neprofitnih organizacija, kantonalne vlade, općina itd:		
U domaćoj valuti	1.005.596	954.802
U stranim valutama	16.682	20.365
	1.022.278	975.167
	2.087.645	1.947.853
Oročeni depoziti:		
<i>Fizička lica:</i>		
U domaćoj valuti	280.493	216.647
U stranim valutama	230.378	221.341
	510.871	437.988
<i>Pravna lica:</i>		
U domaćoj valuti	262.153	152.957
U stranim valutama	19.829	21.163
	281.982	174.120
Depoziti neprofitnih organizacija, kantonalne vlade, općina itd:		
U domaćoj valuti	211.799	213.257
U stranim valutama	34.428	72.612
	246.227	285.869
	1.039.080	897.977
	3.126.725	2.845.830

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

25. OBAVEZE ZA PRIMLJENE DEPOZITE (NASTAVAK)

Tokom godine kamatna stopa sažeto je prikazana kako slijedi:

	2025.	2024.
Depoziti po viđenju u KM i devizama	0% - 1,95%	0% - 1,95%
Oročeni depoziti pravnih lica	0% - 3,25%	0% - 3,25%
Oročeni depoziti fizičkih lica	0% - 6,00%	0% - 5,00%

26. OBAVEZE PO IZDATIM OBVEZNICAMA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Obaveze po osnovu emitovanih obveznica	60.000	-
Kamate po osnovu dužničkih instrumenata	69	-
	60.069	-

Skupština ASA Banke d.d. Sarajevo je, na prijedlog Nadzornog odbora, dana 09.12.2024. godine usvojila Odluku o prvoj emisiji obveznica IKBZK1A ASA Banke d.d. Sarajevo javnom ponudom putem Sarajevske berze vrijednosnih. Upis obveznica trajao je od 17.02.2025. godine do 18.03.2025. godine. Rok dospeljeća 24.3.2031. godine, i kamatna stopa od 6,00%. Nominalna vrijednost obveznice iznosi 1.000,00 KM, a ukupna količina izdatih obveznica je 60.000 komada, što predstavlja dugoročnu obavezu Banke prema investitorima do datuma dospeljeća.

27. SUBORDINIRANI DUG

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Vlada Hercegovačko - neretvanskog Kantona	1.089	1.089
Medžlis IZ Mostar	343	343
	1.432	1.432

Banka raspolaže sredstvima u iznosu od 1.089 hiljada KM na dan 31. decembra 2025. godine, dobijena od Vlade HNK u svrhu daljeg kreditiranja i finansiranja razvoja poljoprivrede i poboljšanja zaposlenosti. Ova sredstva su priznata kao dopunski kapital, prema propisima FBA.

Iznos od 343 hiljade KM na dan 31. decembra 2025. godine, predstavlja sredstva Banke dobijena od Fondacije "Bošnjaci", Mostar u svrhu daljeg kreditiranja i finansiranja. Ova sredstva su također priznata kao dopunski kapital.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

28. OBAVEZE PO NAJMOVIMA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Dugoročne obaveze	3.415	4.254
Kratkoročne obaveze	2.427	2.629
	5.842	6.883
Analiza tekućeg dospijeca obaveza:		
U prvoj godini	2.427	2.629
U drugoj godini	1.602	1.852
U trećoj godini	1.032	1.377
U četvrtoj godini	586	761
U petoj godini	130	180
Nakon pet Godina	65	84
	5.842	6.883

Ugovori o zakupu potpisani su na periode od 1 do 10 godine. Banka je koristila inkrementalnu stopu zaduživanja od 0,05% do 2,70% na godišnjem nivou.

29. OSTALE OBAVEZE

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Obaveze za odlive namjenskih depozitnih računa	24.921	-
Obaveze prema dobavljačima	2.443	3.656
Obaveze za porez na dobit	1.189	628
Obaveze za neraspoređene prilive	698	603
Obaveze po osnovu neaktivnih računa	297	317
Obaveze po kartičnom poslovanju	228	1.413
Obaveze po komisionim poslovima (Napomena 32.)	104	80
Ostalo	17.485	11.336
	47.365	18.033

30. REZERVISANJA

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Rezervisanja za potencijalne i preuzete obaveze	1.199	1.510
Rezervisanja za sudske sporove	810	959
Rezervisanja za naknade zaposlenima	490	492
Ostala rezervisanja	2.171	2.552
	4.670	5.513

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

30. REZERVISANJA (NASTAVAK)

Potencijalne i preuzete obaveze

Tokom svog poslovanja, Banka preuzima i kreditne obaveze koje se vode na računima u vanbilansnoj evidenciji, a koje se odnose na garancije i neiskorišteni dio odobrenih kredita.

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Neiskorišteni odobreni krediti	218.268	210.483
Činidbene garancije	168.979	110.409
Plative garancije	61.723	58.375
Akreditivi	63	67
	449.033	379.334

Promjene u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2025.	366.596	12.670	68	379.334
Novonastale obaveze	304.613	3.519	30	308.162
Prestanak priznavanja ili isplata obaveza (isključujući otpis)	(232.804)	(10.242)	(65)	(243.111)
Povećanje izloženosti po postojećim ugovorima	4.619	29	-	4.648
Transfer u Stage 1	225	(224)	(1)	-
Transfer u Stage 2	(1.045)	1.045	-	-
Transfer u Stage 3	(11)	(3)	14	-
Stanje 31. decembra 2025.	442.193	6.794	46	449.033

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Bruto knjigovodstvena vrijednost na dan 1. januara 2024.	286.423	3.261	58	289.742
Novonastale obaveze	261.459	10.777	33	272.269
Prestanak priznavanja ili isplata obaveza (isključujući otpis)	(185.145)	(1.473)	(28)	(186.646)
Povećanje izloženosti po postojećim ugovorima	3.910	58	1	3.969
Transfer u Stage 1	31	(31)	-	-
Transfer u Stage 2	(79)	79	-	-
Transfer u Stage 3	(3)	(1)	4	-
Stanje 31. decembra 2024.	366.596	12.670	68	379.334

Promjene u ispravkama vrijednosti prikazane su u nastavku:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2025.	1.341	153	16	1.510
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	(262)	(41)	(8)	(311)
Transfer u Stage 1	2	(2)	-	-
Transfer u Stage 2	(37)	37	-	-
Transfer u Stage 3	(3)	(1)	4	-
Stanje 31. decembra 2025.	1.041	146	12	1.199

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

30. REZERVISANJA (NASTAVAK)

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Ispravke vrijednosti na dan 1. januara 2024.	1.230	152	21	1.403
Umanjenje vrijednosti (Napomena 13.)	127	(7)	(13)	107
Transfer u Stage 1	8	(8)	-	-
Transfer u Stage 2	(17)	17	-	-
Transfer u Stage 3	(7)	(1)	8	-
Stanje 31. decembra 2024.	1.341	153	16	1.510

Promjene na rezervisanjima mogu se prikazati kako slijedi:

	Pravni sporovi	Potencijalne i preuzete obaveze	Naknade zaposlenim	Ostala rezervisanja	Ukupno
Stanje na dan 1. januara 2024.	1.821	1.403	572	3.971	7.767
Povećanje / (smanjenje) (Napomena 13.)	(25)	107	-	662	744
Isplate	(837)	-	(80)	(2.081)	(2.998)
Stanje na dan 31. decembra 2024.	959	1.510	492	2.552	5.513
Povećanje / (smanjenje) (Napomena 13.)	7	(311)	108	1.629	1.433
Isplate	(156)	-	(110)	(2.010)	(2.276)
Stanje na dan 31. decembra 2025.	810	1.199	490	2.171	4.670

31. DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital Banke na dan 31. decembra 2025. godine se sastoji od 3.137.454 običnih dionica i 1.281 prioritetne dionice nominalne vrijednosti 100 KM (2024. godine: 3.137.454 običnih i 1.281 prioritetnih dionica nominalne vrijednosti 100 KM).

	31. decembra 2025.		31. decembar 2024.	
Obične dionice:	'000 KM	Vlasništvo %	'000 KM	Vlasništvo %
ASA Finance d.d. Sarajevo	282.673	90,06%	282.673	90,06%
ZIF "Prevent INVEST" d.d. Sarajevo	4.498	1,43%	4.497	1,43%
Nermina Čago	2.153	0,69%	2.153	0,69%
MahmalInvestment Co. Limited, GB	1.775	0,57%	1.778	0,57%
Almy d.o.o. Zenica	1.402	0,45%	1.402	0,45%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo	1.010	0,32%	1.010	0,32%
PBS d.d. Sarajevo	957	0,31%	958	0,31%
Muhamed Čeliković	908	0,29%	907	0,29%
Čengić Halil	809	0,26%	809	0,26%
Brkić Petrol d.o.o. Zenica	651	0,21%	651	0,21%
Ostali dioničari	16.909	5,41%	16.907	5,41%
Podzbir:	313.745	100%	313.745	100,00%
Prioritetne dionice:				
Urban Katharina	128	-	128	-
Podzbir:	128	-	128	-
UKUPNO:	313.873	100%	313.873	100,00%

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

32. KOMISIONI POSLOVI

Sredstva kojima Banka upravlja kao povjerenik za i u ime trećih lica ne predstavljaju sredstva Banke, stoga nisu uključena u njen bilans. Niže u tabeli analizirana su sredstva kojima Banka upravlja za i u ime klijenata:

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
PLASMANI		
Pravna lica	12.796	12.370
Stanovništvo	2.684	2.699
	15.480	15.069
IZVORI:		
Zeničko-dobojski kanton	6.020	6.050
Kanton Sarajevo	1.424	1.456
Ostali	8.140	7.643
	15.584	15.149
Tekuće obaveze po osnovu komisionih poslova (Napomena 29.)	104	80

U skladu sa potpisanim ugovorima o komisionim poslovima sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, Vladom Kantona Sarajevo i drugim partnerima, Banka je imala plasiranih 12.796 hiljada KM kredita pravnim licima i 2.684 hiljade KM fizičkim licima, a u svrhu investiranja izgradnje stanova za treća lica, podsticanje zapošljavanja i razvoj poljoprivrede. U skladu sa navedenim ugovorima, Banka je bila u obavezi da plasira ova sredstva trećim licima. Vlasnici izvora sredstava nose rizik naplate istih.

33. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Prema zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 24 „Objavljivanje povezanih strana“ povezana strana je fizičko lice ili subjekt koji je povezan sa subjektom koji sastavlja finansijske izvještaje:

(a) Fizičko lice, ili bliski član porodice fizičkog lica, je povezano s izvještajnim subjektom ako:

- (i) ima kontrolu ili zajedničku kontrolu nad izvještajnim subjektom;
- (ii) ima značajan uticaj na izvještajni subjekt; ili
- (iii) je član ključnog upravljačkog osoblja izvještajnog subjekta ili matičnog subjekta izvještajnog subjekta.

(b) Subjekt je povezan s izvještajnim subjektom ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uslova:

- (i) Subjekt i izvještajni subjekt su članovi iste grupe (što znači da je svaki matični subjekt, svaki zavisni i sestrinski subjekt povezan s drugima u grupi).
- (ii) Jedan subjekt je pridruženi subjekt ili zajednički poduhvat drugog subjekta (ili pridruženi subjekt ili zajednički poduhvat člana grupe čiji je član i taj drugi subjekt).

(iii) Oba subjekta su zajednički poduhvati iste treće strane.

- (iv) Jedan subjekt je zajednički poduhvat trećeg subjekta, a drugi subjekt je pridruženi subjekt istog trećeg subjekta.

(v) Plan primanja nakon prestanka zaposlenja je zaseban subjekt koji posluje u korist zaposlenih ili izvještajnog subjekta ili subjekta koji je povezan sa izvještajnim subjektom. Ako je sam izvještajni subjekt takav plan, onda su poslodavci sponzori plana također povezane strane izvještajnog subjekta.

(vi) Subjekt je pod kontrolom ili zajedničkom kontrolom fizičkog lica navedenog pod (a).

(vii) Fizičko lice navedeno pod (a)(i). ima značajan uticaj na subjekt ili je član ključnog upravljačkog osoblja subjekta (ili matičnog subjekta tog subjekta).

(viii) Subjekt, ili bilo koji član grupe čiji je član i subjekt, pruža usluge ključnog upravljačkog osoblja izvještajnom subjektu ili matičnom subjektu izvještajnog subjekta.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

33. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Na dan 31. decembra 2025. i 31. decembra 2024. godine, stanja koja proizlaze iz transakcija s povezanim stranama obuhvataju:

Sve transakcije navedene u nastavku obavljene su po komercijalnim i bankarskim uslovima:

	31. decembra 2025.			31. decembar 2024.		
	Kredit	Vanbilansna izloženost	Ukupno	Kredit	Vanbilansna izloženost	Ukupno
Zaposleni	15.175	796	15.971	12.830	878	13.708
Dioničari i povezane strane sa Bankom	124.803	26.960	151.763	78.100	-	78.100
	139.978	27.756	167.734	90.930	878	91.808

Naknade Upravi i Nadzornom odboru

Članovima Uprave i osobama na ključnim rukovodećim položajima tokom godine koja je završila 31. decembra 2025. isplaćene su sljedeće naknade:

	2025.	2024.
Naknade predsjedniku i članovima Uprave i Nadzornog odbora	1.592	1.524
Porezi i doprinosi na naknade i ostala primanja	876	841
	2.468	2.365

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA

a) Upravljanje rizikom kapitala

Ciljevi Banke prilikom upravljanja kapitalom, koji je mnogo šira kategorija od "kapitala" iskazanog u bilansu stanja su sljedeći:

- Usaglasiti se sa zahtjevima vezanim za kapital koji su propisani od strane regulatora na tržištu banaka;
- Osigurati da je Banka u mogućnosti nastaviti sa neograničenim vijekom poslovanja da bi mogla obezbijediti povrat dioničarima, kao i koristi ostalim učesnicima na tržištu; i
- Održavati jaku kapitalnu osnovu koja će podržati razvoj poslovanja Banke.

Od Banke se očekuje da održava adekvatan odnos duga i kapitala. Pokazatelji solventnosti su kao što slijedi:

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Dug	3.246.269	2.913.041
Kapital	433.317	400.099
Omjer neto duga i kapitala	7,49	7,28

Dug je definisan kao obaveze prema bankama i finansijskim institucijama, obaveze po najmovima i obaveze prema klijentima kao što je prezentirano u Napomenama 24., 25., 26., 27. i 28. Kapital uključuje cjelokupan kapital i rezerve banke.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

Regulatorni kapital Banke se sastoji od osnovnog i dopunskog kapitala. Osnovni kapital Banke (u potpunosti jednak redovnom osnovnom kapitalu) se sastoji od uplaćenih dionica, premije dionica, zadržane neraspoređene dobiti i ostalih rezervi formiranih iz dobiti nakon oporezivanja na osnovu odluke Skupštine Banke, neto revalorizacijskih rezervi po osnovu promjena fer vrijednosti imovine (akumulirana sveobuhvatna dobit), umanjen za iznose trezorskih dionica, nematerijalne imovine i odložene porezne imovine. Dopunski kapital se sastoji od subordiniranog duga.

Propisane minimalne stope kapitala su sljedeće:

- stopa redovnog osnovnog kapitala 9,75%
- stopa osnovnog kapitala 12%
- stopa regulatornog kapitala 15%

Osim regulatorno zadanih minimalnih stopa adekvatnosti Banka je također dužna osigurati zaštitni sloj za očuvanje kapitala koji se mora održavati u obliku redovnog osnovnog kapitala u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

Ukupni ponderisani rizik koji služi za izračun adekvatnosti kapitala uključuje:

- rizik ponderisane aktive i kreditnih ekvivalenata,
- pozicijski, valutni, robni rizik, i
- operativni rizik.

Jedan od osnovnih procesa kojeg Banka provodi u sklopu strateškog upravljanja rizicima je interni proces procjene adekvatnosti kapitala („ICAAP“). Osnovni cilj ovog procesa je određivanje pozitivnog nivoa kapitala koja je dovoljna za pokriće svih rizika kojima je Banka izložena i koji su procjenjeni kao materijalni. ICAAP služi kao alat za procjenu adekvatnosti internog kapitala u odnosu na rizični profil Banke te provođenje strategije Banke primjerene za očuvanje adekvatne razine internog kapitala.

Na dan 31. decembra 2025. godine stope i nivoi kapitala bili su kako slijedi:

Stopa redovnog osnovnog kapitala	15,58%
Stopa regulatornog kapitala	18,18%
TSCR stopa	13,50%
TSCR stopa: od redovnog osnovnog kapitala	8,25%
TSCR stopa: od osnovnog kapitala	10,50%
OCR stopa	17,50%
OCR stopa: od redovnog osnovnog kapitala	12,25%
OCR stopa: od osnovnog kapitala	14,50%

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

Tabela u nastavku prikazuje strukturu kapitala i kapitalne pokazatelje na dan 31. decembra 2025. i 31. decembra 2024. godine:

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Regulatorni kapital	430.936	357.869
<i>Osnovni kapital</i>	<i>369.376</i>	<i>356.309</i>
<i>Redovni osnovni kapital</i>	<i>369.376</i>	<i>356.309</i>
Plaćeni instrumenti kapitala	313.746	313.746
Stvarne ili potencijalne obaveze kupovine vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala	-	-
Premija na dionice	-	-
Zadržana dobit proteklih godina	22.330	9.662
Priznata dobit ili gubitak	13.870	18.376
Ostala sveobuhvatna dobit - revalorizacije rezerve	269	218
Ostale rezerve	31.595	20.428
Odbici od redovnog osnovnog kapitala		
Nematerijalna imovina	(4.118)	(3.425)
Odgođena poreska imovina	(762)	(636)
Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata fin. sektora ako Banka ima značajno ulaganje	(7.554)	(2.060)
Ukupno redovni osnovni kapital	369.376	356.309
Dodatni osnovni kapital		
Osnovni kapital	369.376	356.309
Dopunski kapital		
Obveznice	60.000	-
Subordinirani dug	1.560	1.560
Ukupno regulatorni kapital	430.936	357.869
Ukupna rizikom ponderisana aktiva (nerevidirano)	2.370.230	2.104.765
Stopa redovnog osnovnog kapitala	15,58%	16,93%
Stopa regulatornog kapitala	18,18%	17,00%

Plan usklađenja kapitala

Na dan 31. decembra 2025. godine, omjer fiksne aktive i osnovnog kapitala iznosi 25% (31. decembar 2024. godine 23,97%). Prema Zakonu o bankama, ukupno ulaganje banke u osnovna sredstva ne može biti veće od 40% iznosa priznatog kapitala banke. Banka je dužna osigurati i održavati stopu finansijske poluge, kao dodatnu sigurnosnu i jednostavnu kapitalnu zaštitu, najmanje u iznosu od 6%. Stopa finansijske poluge banke je omjer iznosa osnovnog kapitala i iznosa ukupne izloženosti banke riziku na izvještajni datum, izražena kao postotak. Stopa finansijske poluge na dan 31. decembra 2025. godine je 9,39% (2024.: 10,12%).

b) Značajne računovodstvene politike

Detalji značajnih računovodstvenih politika i usvojenih metoda, uključujući i kriterije za priznavanje, na osnovu mjerenja i na osnovu toga koji su prihodi i troškovi priznati, u pogledu na svaku od klasa finansijske imovine, finansijskih obaveza i vlasničkih instrumenata objavljeni su u Napomeni 3. ovih izvještaja.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

c) Kategorije finansijskih instrumenata

	31. decembra 2025.	31. decembar 2024.
Finansijska imovina		
Kredit i potraživanja:	3.444.594	3.109.261
<i>Novac i novčani ekvivalenti (uključujući obaveznu rezervu kod CBBH)</i>	1.125.145	1.143.757
<i>Kredit i dati klijentima i potraživanja, neto</i>	2.319.449	1.965.504
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	10.260	19.501
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	33.005	27.708
Finansijska imovina po amortiziranom trošku	135.113	73.220
	3.622.972	3.229.690
Finansijske obaveze		
Po amortiziranom trošku:		
<i>Uzeti kredit i obaveze prema bankama</i>	52.201	58.896
<i>Obaveze po izdatim obveznicama</i>	60.069	-
<i>Subordinirani dug</i>	1.432	1.432
<i>Obaveze prema klijentima</i>	3.126.725	2.845.830
<i>Obaveze po najmovima</i>	5.842	6.883
	3.246.269	2.913.041

d) Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom

Služba riska u Banci pruža podršku poslovanju, nadgleda i upravlja finansijskim rizikom koji se odnose na poslovanje Banke kroz interne izvještaje o riziku kojima se analizira izloženost po stepenu i uticaju rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući devizni rizik i rizik kamatne stope na fer vrijednost), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik kamatne stope na novčani tok.

e) Tržišni rizik

Uslijed svojih aktivnosti, Banka je primarno izložena finansijskim rizicima promjena kursa stranih valuta, te promjena kamatnih stopa (vidjeti ispod tačke f i g).

Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Banke tržišnom riziku ili načinu na koji Banka upravlja i mjeri taj rizik.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

f) Upravljanje deviznim rizikom

Banka obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama. Knjigovodstvena vrijednost monetarnih sredstava i obaveza Banke denominiranih u stranoj valuti je na dan izvještavanja kako slijedi:

	KM	EUR	USD	CHF	Ostale valute	Ukupno
Na dan 31. decembra 2025.						
IMOVINA						
Novac i računi kod banaka	297.559	492.989	28.853	12.752	1.930	834.083
Obavezna rezerva kod CBBH	291.062	-	-	-	-	291.062
Kreditni datumi klijentima, neto	2.317.353	2.096	-	-	-	2.319.449
Finansijska imovina po FVBU	10.260	-	-	-	-	10.260
Finansijska imovina po FVOSD	33.005	-	-	-	-	33.005
Dužnički instrumenti po amortiziranom trošku	81.414	53.699	-	-	-	135.113
Ostala potraživanja	23.147	1.680	189	1	9	25.026
Ukupno	3.053.800	550.464	29.042	12.753	1.939	3.647.998
OBAVEZE						
Obaveze prema drugim bankama	5.582	43.238	3.345	-	36	52.201
Obaveze prema klijentima	2.646.749	441.519	24.722	11.903	1.832	3.126.725
Obaveze po izdatim obveznicama	60.069	-	-	-	-	60.069
Ostale finansijske obaveze	46.317	2.032	249	2	1	48.601
Ukupno	2.758.717	486.789	28.316	11.905	1.869	3.287.596
Na dan 31. decembra 2024.						
Ukupna monetarna imovina	2.784.708	424.310	31.928	11.656	4.658	3.257.260
Ukupne monetarne obaveze	2.367.890	503.048	32.016	11.616	4.540	2.919.110

Analiza osjetljivosti strane valute

Banka je uglavnom izložena riziku po valutama EUR, USD i CHF. Budući da je KM fiksno vezana za EUR, Banka nije izložena promjenama kursa EUR.

Sljedeća tabela detaljno prikazuje osjetljivost Banke na 10%-tno povećanje i smanjenje u poređenju sa USD i CHF. 10% je stopa osjetljivosti koja se koristi pri internom izvještavanju ključnom osoblju Uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta. Analiza se vrši samo za potraživanja i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju perioda za promjenu kursa od 10%. Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti ili kapitala kada KM u odnosu na USD i CHF jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu na USD, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

	USD Efekat		CHF Efekat	
	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Dobit ili (gubitak)	73	9	85	4

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

g) Upravljanje rizikom kamatne stope

Banka je izložena riziku kamatnih stopa jer plasira i pozajmljuje sredstva i po fiksnim i po promjenjivim kamatnim stopama. Banka upravlja rizikom tako što održava odgovarajuću kombinaciju pozajmica sa fiksnim i promjenjivim kamatnim stopama.

Izloženost Banke kamatnim stopama na finansijsku imovinu i obaveze je detaljno prikazana u dijelu koji govori o upravljanju rizikom likvidnosti (vidjeti Tačku i).

Analiza osjetljivosti na kamatne stope

Analize osjetljivosti ispod su urađene na osnovu izloženosti kamatnim stopama za finansijske instrumente na datum izvještajnog perioda. Analiza je pripremljena pod pretpostavkom da je nepodmireni iznos finansijskih instrumenata na datum izvještajnog perioda bio nepodmiren čitavu godinu. Od 30.06.2025. godine banke su dužne izračunavati 6 scenarija za EVE i 2 scenarija za NII dok je visina kamatnih šokova definisana za različite valute. Vrijednosti šokova po pojedinoj vrsti šoka za BAM valutu iznose 250, 350 i 150 za kratki, dugi i paralelni šok respektivno i za EUR valutu 200, 250 i 100. Implementacijom nove Odluke FBA, van snage je stavljena Odluka po kojoj je bazni šok iznosio +-200 b.p.

h) Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze što rezultira finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjeње rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Banke i kreditni rejtinzi klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je disperzirana između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontinuirano prati i upravlja u skladu sa interno definisanim procedurama Banke u okviru definisanog okvira Apetita za rizike koji se izvještava i prati putem uspostavljenih Odbora Banke.

Banka nema značajne izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj trećoj strani ili stranama koje imaju slične karakteristike. Banka smatra da stranke imaju slične karakteristike ukoliko su povezane strane.

Izuzev za navedeno u dole datoj tabeli, knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Banke kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

h) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

Finansijska imovina

	Ukupna bruto knjigovod. vrijednost	Imovina čija vrijednost nije umanjena	Imovina čija je vrijednost umanjena	Umanjenje vrijednosti na individualnoj osnovu	Umanjenje vrijednosti na grupnoj osnovi	Ukupni neto knjigovod. iznos
Na dan 31. decembar 2025.						
Novac i računi kod banaka	835.042	104.624	730.418	-	(959)	834.083
Obavezna rezerva kod CBBH	291.353	-	291.353	-	(291)	291.062
Dati krediti i potraživanja po amortiziranom trošku	2.390.917	127.229	2.263.688	(9.609)	(61.859)	2.319.449
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	10.260	10.260	-	-	-	10.260
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	33.068	7.708	25.360	-	(63)	33.005
Dužnički instrumenti po AT	135.537	-	135.537	-	(424)	135.113
	3.696.177	249.821	3.446.356	(9.609)	(63.596)	3.622.972
Na dan 31. decembar 2024.						
Novac i računi kod banaka	871.919	89.302	782.617	-	(960)	870.959
Obavezna rezerva kod CBBH	273.071	-	273.071	-	(273)	272.798
Dati krediti i potraživanja po amortiziranom trošku	2.042.391	76.379	1.966.012	(15.578)	(61.309)	1.965.504
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	19.501	19.501	-	-	-	19.501
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	27.779	2.214	25.565	-	(71)	27.708
Dužnički instrumenti po AT	73.601	-	73.601	-	(381)	73.220
	3.308.262	187.396	3.120.866	(15.578)	(62.994)	3.229.690

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

h) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

Izloženost kreditnom riziku i kolaterali

	Izloženost kreditnom riziku		Fer vrijednost kolaterala
	Neto izloženost	Nepovučeni krediti / Garancije	
Na dan 31. decembar 2025.			
Novac i računi kod banaka	834.083	-	-
Obavezna rezerva kod CBBH	291.062	-	-
Dati krediti i potraživanja po amortiziranom trošku	2.319.449	447.834	1.757.104
Finansijska imovina po FVBU	10.260	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	33.005	-	-
Dužnički instrumenti po AT	135.113	-	-
	3.622.972	447.834	1.757.104
Na dan 31. decembra 2024.			
Novac i računi kod banaka	870.959	-	-
Obavezna rezerva kod CBBH	272.798	-	-
Dati krediti i potraživanja po amortiziranom trošku	1.965.504	377.824	1.441.863
Vlasnički papiri po FVBU	19.501	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	27.708	-	-
Dužnički instrumenti po AT	73.220	-	-
	3.229.690	377.824	1.441.863

Fer vrijednost kolaterala

	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.
Nekretnine	1.522.020	1.287.818
Depoziti	145.951	97.824
Pokretna imovina	80.778	40.177
Jemstva/garancije	8.355	16.044
Ukupno	1.757.104	1.441.863

Kašnjenja

	Bruto kreditni portfolio	Nedospjelo	Do 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 270 dana	Preko 270 dana
31. decembar 2025.							
Pravna lica	1.446.397	1.384.502	31.826	20.367	188	106	9.408
Fizička lica	944.520	828.794	80.702	5.345	1.805	1.453	26.421
Ukupno	2.390.917	2.213.296	112.528	25.712	1.993	1.559	35.829
31. decembar 2024.							
Pravna lica	1.195.478	1.129.033	43.569	4.567	330	89	17.890
Fizička lica	846.913	739.681	72.833	4.023	1.815	1.677	26.884
Ukupno	2.042.391	1.868.714	116.402	8.590	2.145	1.766	44.774

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

34. UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

i) Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, a u svrhu upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama Banke za likvidnim sredstvima. Banka upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, pozajmicama od strane ostalih banaka i drugih finansijskih institucija, kao i ostalim izvorima finansiranja, a time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje rokove dospijeca finansijske imovine i obaveza.

Tabele rizika likvidnosti i kamatnih stopa

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeca Banke za finansijsku imovinu. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine, uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene.

Dospijeca finansijske imovine

	Ponderirana prosječna EKS	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
31. decembar 2025.							
Beskamatno	-	375.969	-	-	-	-	375.969
Instrumenti varijabilne kamatne stope	5,23%	28.898	10.963	47.492	211.978	190.082	489.413
Instrumenti fiksne kamatne stope	3,62%	921.327	159.849	547.587	951.495	292.505	2.872.763
		1.326.194	170.812	595.079	1.163.473	482.587	3.738.145
31. decembar 2024.							
Beskamatno	-	490.470	-	-	-	-	490.470
Instrumenti varijabilne kamatne stope	5,37%	33.201	17.413	64.553	232.532	172.402	520.101
Instrumenti fiksne kamatne stope	3,55%	762.436	115.225	454.295	622.021	241.571	2.195.548
		1.286.107	132.638	518.848	854.553	413.973	3.206.119

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeca Banke za finansijske obaveze. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Banke može tražiti da plati. Tabela uključuje novčane tokove kamata i glavnica.

Dospijeca za finansijske obaveze

	Ponderirana prosječna EKS	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	Od 3 mjeseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
31. decembar 2025.							
Beskamatno	-	1.858.920	3.842	6.897	5.721	8.594	1.883.974
Instrumenti varijabilne kamatne stope	-	-	-	-	-	-	-
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,09%	362.543	98.914	367.992	491.652	94.283	1.415.384
		2.221.463	102.756	374.889	497.373	102.877	3.299.358
31. decembar 2024.							
Beskamatno	-	1.839.114	3.836	10.032	10.356	3.500	1.866.838
Instrumenti varijabilne kamatne stope	-	-	-	-	-	-	-
Instrumenti fiksne kamatne stope	1,69%	294.580	121.884	285.442	433.591	26.727	1.162.224
		2.133.694	125.720	295.474	443.947	30.227	3.029.062

Banka očekuje da će ispuniti druge obaveze iz operativnih novčanih tokova i priliva od dospjelih finansijskih sredstava.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

35. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI

35.1 Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke koji se mjere po fer vrijednosti na ponavljajućoj osnovi, iz perioda u period

Neki od finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke mjere se po fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog perioda. Sljedeća tabela daje informacije o tome kako se utvrđuju fer vrijednosti ovih finansijske imovine i finansijskih obaveza (posebno, tehnike vrednovanja i ulazni podaci koji se koriste).

Finansijska imovina / finansijske obaveze	Fer vrijednost na dan		Hijerarhija fer vrijednosti	Tehnike vrednovanja i ulazni podaci
	31. decembar 2025.	31. decembar 2024.		
1) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (vidjeti Napomenu 19.)	Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu: Dionice i udjeli privatnih i državnih kompanija, banaka i nebankarskih finansijskih institucija - 10.260 hiljada KM	Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu: Dionice i udjeli privatnih i državnih kompanija, banaka i nebankarskih finansijskih institucija - 19.501 hiljada KM	Nivo 1	Cijene koje kotiraju na aktivnom tržištu.
2) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD	Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini: Dionice privatnih i državnih kompanija, banaka i nebankarskih finansijskih institucija - 7.708 hiljada KM	Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini: Dionice privatnih i državnih kompanija, banaka i nebankarskih finansijskih institucija - 2.214 hiljada KM	Nivo 1	Cijene koje kotiraju na aktivnom tržištu.
	Dužnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini: • Obveznice izdate od Federacije BiH - 3.693 hiljade KM • Obveznice Republike Srpske - 16.319 hiljada KM Obveznice državnih preduzeća - 4.958 hiljada KM	Dužnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini: • Obveznice izdate od Federacije BiH - 3.760 hiljade KM • Obveznice Republike Srpske - 16.421 hiljada KM • Obveznice državnih preduzeća - 4.953 hiljada KM	Nivo 3	Metoda diskontovanog novčanog toka

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

35. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI (NASTAVAK)

35.2 Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke koji se ne mjere po fer vrijednosti na ponavljajućoj osnovi, iz perioda u periode (ali se zahtijeva objavljivanje njihove fer vrijednosti)

Osim navedenog u sljedećoj tabeli, Uprava smatra da knjigovodstveni iznosi finansijske imovine i finansijskih obaveza priznati u finansijskim izvještajima približno odgovaraju njihovim fer vrijednostima.

	31. decembar 2025.		31. decembar 2024.	
	Knjigovo- dstvena vrijednost	Fer vrijednost	Knjigovo- dstvena vrijednost	Fer vrijednost
Finansijska imovina				
Kredit i potraživanja:				
- Dati kredit i potraživanja po amortiziranom trošku	2.319.449	2.422.433	1.965.504	2.053.165
- Dužnički instrumenti po amortiziranom trošku	135.113	141.112	73.220	76.325
Finansijske obaveze				
Po amortiziranom trošku:				
- Depoziti od klijenata i drugih banaka; krediti od drugih banaka i fin. institucija	3.178.926	3.060.352	2.904.726	2.830.655
- Obaveze za izdate obveznice	60.069	56.465	-	-
- Subordinirani dug	1.432	1.379	1.432	1.389

	Hijerarhija fer vrijednosti na dan 31. decembra 2025.			
	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Finansijska imovina				
Kredit i potraživanja:				
- Dati kredit i potraživanja po amortiziranom trošku	-	2.422.433	-	2.422.433
- Finansijska imovina po amortiziranom trošku	-	141.112	-	141.112
	-	2.563.545	-	2.563.545
Finansijske obaveze				
Po amortiziranom trošku:				
- Obaveze prema klijentima, drugim bankama i finansijskim institucijama	-	3.060.352	-	3.060.352
- Obaveze za izdate obveznice	-	56.465	-	56.465
- Subordinirani dug	-	1.379	-	1.379
	-	3.118.196	-	3.118.196

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza uključena gore u kategorije za Nivo 2 utvrđene su prema općeprihvaćenim modelima procjenjivanja na osnovu analize diskontovanih novčanih tokova, sa diskontnom stopom kao najznačajnijim ulaznim podatkom, a koja odražava kreditni rizik ugovornih strana. Kao diskontne stope korištene su prosječne ponderisane kamatne stope na nivou BiH, objavljene od strane CBBH, odvojeno za pravna i fizička lica.

Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U skladu sa navodima Uprave, u periodu nakon datuma finansijskih izvještaja na 31. decembra 2025. godine, do datuma ovog izvještaja nisu postojali događaji niti transakcije koji bi značajno uticali na predmetne finansijske izvještaje.

37. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ove finansijske izvještaje odobrila je Uprava Banke dana 18. februara 2026. godine:



Samir Mustafić
Predsjednik Uprave





Davor Tomić
Član Uprave